

JU MSŠ GRAČANICA

FARMAKOLOGIJA  
IIIrazred  
-MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR-  
(Skripta za vanredne polaznike)

mr.ph.Ajna

Grbić

## **UVOD U FARMAKOLOGIJU**

**Farmakologija** je nauka koja se bavi proučavanjem lijekova.

Farmakologija se dijeli na : - **medicinsku i**  
- **kliničku.**

**TOKSIKOLOGIJA** je nauka koja se bavi proučavanjem neželjenih efekata lijeka.

Postoje 2 grane farmakologije:

1. **FARMAKODINAMIKA** – proučava djelovanje lijeka na organizam,
2. **FARMAKOKINETIKA** – proučava djelovanje organizma na lijek.

**Lijek** je farmakološki aktivna supstanca napravljena u prikladnom obliku i određenoj količini koja se primjenjuje u terapijske i dijagnostičke procedure.

**Lijekovima se mogu smatrati:**

1. gotovi lijekovi koje priprema farmaceutska industrija,
2. Ljekovite supstance biljnog i životinjskog porijekla od kojeg se prave lijekovi,
3. krvni derivati krvi(insulin).

Razlika između otrova i lijeka je **KVANTITATIVNA (količinska)**.

**Otrov** je svaka supstanca koja djeluje toksično u dozi koja je veća od praga dejstva.

### **PLACEBO EFEKAT**

Placebo efekat je jedan od faktora koji otežava kliničko ispitivanje lijekova odnosno, njegov uticaj na psihu bolesnika. Uzimanje lijeka samo po sebi ima jako sugestivno dejstvo na bolesnika i to se naziva placebo efekt. Placebo efekat se postiže kada se, prilikom ispitivanja nekog novog farmakološkog preparata u eksperimentalnoj grupi, istovremeno drugoj, kontrolnoj grupi, daje neki medikament sa potpuno neutralnim dejstvom. Efekat poboljšanja zdravstvenog stanja kod kontrolne grupe (placebo efekat), koji je često bolji od efekta primjene pravog medikamenta, rezultat je autosugestije i umnogome zavisi od ličnosti učesnika u proceduri. Placebo efekat utiče na percepciju i očekivanje pacijenta; ukoliko se smatra da de supstanca pomodi, ona de liječiti, ali ako se smatra da de štetiti, ona može prouzrokovati negativne efekte, što je poznato kao nocebo efekat. Da bi se izbjegao uticaj psihičkih faktora na tok liječenja, upoređivanje se vrši tako što se izvodi dvostruko slijepi test, tj. ni ljekar ni bolesnik ne znaju do kraja liječenja da li je u pitanju pravi lijek ili placebo.

## **APLIKACIJA LIJEKOVA**

-predstavlja način primjene lijeka na organizam. Riječ «aplikacija» nastala je od latinske riječi «applicare» što znači združiti, pridružiti, dodati. -svi lijekovi djeluju na dva osnovna načina: 1. lokalno-lijek se ispoljava samo na mjestu primjene u tom slučaju ne dolazi do njegove resorpcije tj. ne prelazi u krv. 2. sistemski-djeluju lijekovi koji se unesu u organizam odnosno apliciraju na jednom mjestu, a zatim se rastvaraju, resorbaju i krvotokom dospijevaju do organskih sistema odnosno organa na koje de ispoljiti svoj efekat. Ovi lijekovi se mogu aplicirati na različite načine: □ oralno-podrazumijeva unošenje lijeka usnom dupljom (kroz usta) direktno ili sa tečnošću. Pri tome lijek prolazi kroz probavni trakt, a najčešće se resorbuje u tankom crijevu, nešto manje u želucu.  
□ Parenteralno-unošenje podrazumijeva one načine aplikacije koji zaobilaze crijevni trakt. Enteron-crijevo, Parenteralno-van crijeva ili mimo crijeva. U parenteralnu primjenu ubrajaju se: Sublingvalno unošenje-se lijekovi primjenjuju na sluznicu ispod jezika, sa ove sluznice lijek se direktno resorbuje u krv. Ovakav način primjene pogodan je za «nitro-glicerol»-lijek koji otklanja i ublažava napad angine pektoris (grč srca). Pored sublingvalnog ovi se lijekovi mogu primjenjivati i na sluznicu obraza-Bukalno. Inhalacije-predstavljaju unošenje lijekova udisanjem. Ovi lijekovi resorbuju se preko sluznice pludnih alveola. Inhalacijama se mogu primjenjivati gasovi, pare lako isparljivih tečnosti, aerosoli (tečnosti raspršene u sitne kapljice koje mogu dospjeti u alveole) ili neki praškovi. Injekcije-se primjenjuju ubrizgavanjem i to najčešće: supkutano, intravenski i intramuskularno. □ Rektalno-predstavlja unošenje lijeka u zadnji dio debeleg crijeva odnosno rektum. Lijekovi uneseni rektalno mogu djelovati lokalno i sistemski. 1. Lokalno djelovanje-ispoljava manji broj lijekova to su npr. laksansi (sredstva koja olakšavaju pražnjenje crijevnog sadržaja), antihemoroidalna (lijekovi za liječenje hemoroida odnosno šuljeva) 2. Sistemski-češće se rektalno primjenjuju lijekovi koji se resorbuju preko sluznice rektuma i djeluju sistemski to su npr. analgetici (sredstva koja ublažavaju i uklanjuju bol), antipiretici (sredstva koja snižavaju povišenu tjelesnu temperaturu), antireumatici (sredstva protiv reumatskih problema), spazmolitici (sredstva protiv grčeva)

## **NACINI PRIMJENE LIJEKOVA**

Način primjene zavisi od toga da li lijek treba da djeluje na mjestu primjene (lokalna primjena) ili je potrebno da sa mjesta aplikacije pređe u krvotok i putem krvi dospije do organa na koji djeluje (sistemska primjena). Ako je riječ o sistemskoj primjeni, onda se primjenjuje jedan od slijedelih načina: -oralno tj. kroz usta, to je najprirodniji i najčešći način sistemske primjene lijekova -parenteralno i to u vidu injekcija, inhalacija i sublingvalno. Injekcije mogu biti supkutane (potkožne), intramuskularne (u mišid), intravenske (u venu), intravenska infuzija (kada je količina tečnosti koja se ubrizgava u venu veda od pola litra, pa ona ide kap po kap). Inhalacije su gasovite i lako isparljive supstance i aerosoli koji se unoše u organizam udisanjem. Sublingvalno se unoše lijekove od kojih se očekuje brzo dejstvo, preko oralnih sluznica u obliku lingvaleta. -rektalno, preko sluznice rektuma, u obliku čepida.

## **DOZIRANJE LIJEKOVA**

Poznavanje terapijskih doza i osnovnih principa doziranja je od velikog značaja za terapiju. Doze lijekova se izražavaju u gramima ili dijelovima grama, miligram, mikrogram. DOZIRANJE LIJEKOVA -doziranjem lijekova bavi se grana farmakologije-dozologija. Doza je količina lijeka namijenjena pacijentu. Riječ «doza» nastala je od grčke riječi «dosis» što znači dar ili davanje. Kolika de doza biti primjenjena kod nekog pacijenta zavisi od više faktora: od uzrasta do doba, od tjelesne težine odnosno konstitucije, od jačine lijeka, od stadija bolesti, od kombinacije s drugim lijekovima u terapiji, na doziranje utiče i dojenje ili trudnoda (jer utiče na novorođenče

Vrste doza: □

- Fiziološka (minimalna) doza-je najmanja količina lijeka koja izaziva promjene na zdravom ili bolesnom organizmu.

- Terapijska doza-je količina lijeka namijenjena za liječenje □
- Standardna doza-je količina lijeka koja kod vedine pacijenata izaziva iste efekte. Ona je ujedno za vedinu pacijenata terapijska doza naziva se još i srednja pojedinačna doza SPD. Jedino za djecu to nede biti ujedno i terapijska doza. □
- Maksimalna doza-je najveda količina lijeka koja data odjedanput ili u više navrata ne izaziva toksične efekte, razlikuju se dvije maksimalne doze to su: Maksimalna pojedinačna doza-je najveda količina lijeka koja data odjedanput ne izaziva toksično djelovanje. Ona je obično 3-4 puta veda od terapijske doze. Maksimalna dnevna doza-je najveda količina lijeka koja data u toku 24 sata ne izaziva toksične efekte. Ona je obično 3 puta veda od maksimalne pojedinačne doze. □
- Toksična doza-je količina lijeka koja može izazvati trovanje □

Terapijska širina-je razmak između fiziološke, odnosno minimalne doze i maksimalne, odnosno toksične doze (maksimalna i toksična su vrlo blizu). Ona nam pokazuje koliko se doza nekog lijeka može povedati, a da ne dođe do toksičnih pojava.

- □ Letalna doza ili smrtna doza-je količina lijeka koja može izazvati smrt. Razlikuju se tri letalne doze: Dosis letalis minima (minimalna letalna doza)-to je količina lijeka koja izaziva smrt kod 25% jedinki neke populacije označava se sa LD25 Dosis letalis media (srednja letalna doza)-to je količina lijeka koja izaziva smrt kod 50% jedinki neke populacije označava se sa LD50 Dosis letalis absoluta (apsolutna letalna doza)-to je količina lijeka koja izaziva smrt kod svih jedinki neke populacije označava se sa LD100

## **PORIJEKLO LIJEKOVA**

- Lijekovi mogu biti:
1. **Prirodnog i**
  2. **sintetskog porijekla.**

Lijekovi **prirodnog porijekla** su lijekovi koji se dobijaju iz biljaka, životinja i minerala (npr.**droge**).

**Droge** su sirovi napola pripravljeni proizvodi biljnog, životinjskog i mineralnog porijekla.

Preradom droge dobija se aktivna supstanca koja ima **dejstvo lijeka**.

Biljne droge se dobijaju iz dijelova biljaka.

Kao lijek od biljnih droga se koriste **cvijet kamilice, korijen bijelog sljeza, list metvice**.

U **biljne droge** spadaju i prirodni antibiotici (penicilin) – dobijeni iz bakterija i gljivica.

**Životinjske droge** dobijaju se od jetre, pankreasa, polnih žljezda, štitne žljezde, riblje ulje, svinjska mast, vosak, med.

**Mineralne droge** – kalijum, kalcijum, željezo...

Lijekovi **sintetskog porijekla** su supstance koje se sintetišu u hemijskim laboratorijama farmaceutskih fabrika.

## **PODIJELA LIJEKOVA**

1. **premadejstvu:**

- **lijekovi veoma jakog dejstva** (oznaka „++“); (adrenalin, noradrenalin, atropin, digloksin),
- **lijekovi jakog dejstva** (oznaka „+“); (hloramfenikol, fenobarbiton),
- **opojne droge** (oznaka paragrafa „§“); (morfijum, kokain, metadon, amfetamin),
- **radioaktivne supstance** (oznaka „“),

- **trigonici** – lijekovi koji utiču na psihofizičke sposobnosti i utiču na upravljanje mašinama i vožnju auta (oznaka,, “).
- lijekovi koji imaju mogućnost da utiču na psihofizičke sposobnosti (najčešće u kombinaciji sa alkoholom),
- lijekovi koji imaju snažan uticaj na psihofizičkesposobnosti (benzodiazepinima).

2. prema načinu izdavanja:

- **magistralni (M),**
- **oficijalni (O) – prema farmakopeji,**
- **gotovi (G).**

3. prema načinu upotrebe:

- lijekovi za spoljašnju (lokalnu) upotrebu,
- lijekovi za unutrašnju (sistemska) upotrebu.

### **\*Oblici lijekova**

1. kapsule = pulverizovani lijekovi

U obliku kapsula mogu se dati lijekovi:

- koji imaju neprijatan miris i okus,
- koji oštećuju zube,
- koji izazivaju muku i povraćanje.

2. tablete,

3. praškovi,

4. rastvori,

5. inhalacije,

6. čepići,

7. kreme(masti),

8. flasteri.

## **VRSTE LIJEKOVA**

LIJEKOVI -su proizvodi prirodnog ili sintetskog porijekla koji se primjenjuju radi liječenja, suzbijanja, otkrivanja i sprečavanja bolesti kao i radi drugih medicinski opravdanih ciljeva.

Prema tome, pored lijekova u užem smislu riječi, tu se ubrajaju i sredstva za dijagnostiku za prevenciju kao i nadomještanje nekih funkcija i organa.

Vrste lijekova:

1. gotovi lijekovi
2. magistralni lijekovi i galenski pripravci
3. krv, krvna plazma i srodni proizvodi
4. zavojni materijal i sredstva za šivanje rana i zaustavljanje krvarenja
5. supstance za izradu lijekova
6. zubotehnički materijal
7. svi proizvodi zakonski odobreni kao lijek

## **RESORPCIJA LIJEKOVA**

Da bi lijek ispoljio svoje dejstvo mora da prodre u unutrašnjost organizma i da dospije do organa, ćelija i ćelijskih struktura na koje djeluje.

U tom kretanju učestvuju procesi:

- 1. resorpcijalijeka,**
- 2. raspodjela lijeka u tkivima i tjelesnim tečnostima,**
- 3. izlučivanje lijeka iz organizma.**

Dio farmakologije koja proučava ove procese u funkciji vremena zove se **FARMAKOKINETIKA**.

**Farmakokinetički procesi** koji podrazumijevaju prolazak lijeka kroz mnogetjesne membrane (epitel sliznice, endotel kapilara...).

Ove membrane ne propuštaju indiferentno svaku supstancu koja dospije na njihovu površinu, već se ponašaju kao **selektivne barijere**.

Prilikom prolaska kroz ove membrane lijek prolazi kroz same ćelije a ne kroz ćelijske međuprostore.

### **Ćelijska membrana čini osnovnu barijeru za prolazak lijeka kroz svaku membranu.**

Ćelijska membrana se sastoji od:

- **LIPIDA** – koja čini srednji dio ćelijskemembrane,
- **PROTEINA** – koji čine spoljašnji i unutrašnji dio ćelijskemembrane.

Lipidni sloj membrane je isprekidan porama koje su ispunjene vodom, kroz koje u unutrašnjost ćelije mogu da prođu **hidrosolubilni molekuli**, a izvan pora ćelijska membrana je propustljiva samo za **liposolubilne supstance**.

Najveći broj lijekova prolazi kroz ćelijsku membranu **procesom difuzije** – od mesta gdje je koncentracija lijeka veća do mesta gdje je koncentracija lijeka manja.

Prolazak lijekova kroz ćelijsku membranu se ponekad odvija pomoću **proteinskih prenosioca**.

Kretanje lijeka pomoću proteinskih prenosioca može biti:

- u pravcu manje koncentracije lijeka bez utroška energije – **olakšana difuzija**,
- u pravcu veće koncentracije lijeka uz utrošak energije – **aktivnitransport**.

### **\*RESORPCIJA LIJEKA**

**RESORPCIJA** je prelazak lijeka iz spoljašnje sredine ili iz lokalno ograničenog mesta u unutrašnjost tijela u krvotok ili limfotok.

Brzina i stepen resorpcije lijeka zavisi od:

1. **veličine resorptivnepovršine**,
2. **grade membrane kroz koje molekuli lijeka treba daprođu**,
3. **bogatstva vaskularnemreže**,
4. **brzine proticanja krvi na mjesturesorpcije**.

### **\*RESORPCIJA LIJEKA IZ DIGESTIVNOG SISTEMA**

Vrši se u: - **oralnoj sluznici**,

- želucu,
- tankom crijevui
- debelomcrijevu.

### **\*ORALNA SLUZNICA**

Resorpcija lijeka u oralnoj sluznici je **neznatna**, jer se lijek kratkotrajno zadržava u ustima.

Ako se lijek aplikuje u obliku **lingvaleta**, omogućava se dugotrajni kontakt sa sluznicom i potpunija i brža resorpcija.

Na ovaj način se aplikuju lijekovi od kojih se očekuje brzo dejstvo – **nitroglycerin** kod napada angine pectoris ili **salbutamol** kod napada bronhijalne astme.

## **\*ŽELUDAC**

Resorpcija lijeka iz želuca je ograničena, jer se lijek kratko zadržava u želucu, naročito kada se uzme na prazan želudac.

**Promjena aciditeta** želudačnog soka može znatno uticati na resorpciju lijeka iz želuca.

Neki lijekovi su nepostojani u kiseloj sredini želuca i zato gube svoju aktivnost ako se ne unesu u obliku **acidorezistentnih kapsula ili dražeja**.

Većina lijekova iz želuca brzo prelazi u tanko crijevo gdje su uslovi za resorpciju lijeka mnogo povoljniji.

## **\*TANKO CRIJEVO**

Najveći broj lijekova se resorbuje preko sluznice tankog crijeva brzo i upotpunosti zbog:

- **optimalnepH,**

- **velike resorptivne površine tankog crijeva(6-7m),**
- **bogate vaskularizacije sluznice tankogcrijeva,**
- **stalne peristaltičkeaktivnosti.**

Većina lijekova se resorbuje iz tankog crijeva **procesom difuzije**, pri čemu je **liposolubilnost lijeka** od presudnog značaja.

Potreban je i minimalan stepen **rastvorljivosti lijeka u vodi**, odnosno u tankom sloju sluzničkih stanica koji oblaže sluznicu tankog crijeva, jer se tako obezbeđuje neposredan kontakt lijeka sa crijevnim epitelom.

## **\*DEBELOCRIJEVO**

Resorpcija lijekova koji su uneseni u obliku **čepića ili klizme** u završni dio debelog crijeva je slična resorpciji iz tankog crijeva.

Nakon resorpcije lijeka iz tankog crijeva, lijek prolazi kroz **v.portae** i dospijeva u **jetru**.

Mnogi lijekovi se metabolišu već pri prvom prolasku kroz jetru ili se izluže putem žuči, tako da samo jedan dio resorbovane količine lijeka dospije u opštu cirkulaciju i može da ispolji terapijsko dejstvo.

**BIOLOŠKA ISKORISTLJIVOST** je procenat od date doze lijeka koja dospije u sistemsku cirkulaciju (0-100%).

### **\*RESORPCIJA LIJEKOVA IZ PLUĆA**

Resorpcija lijekova iz pluća odvija se kroz **tanku alveolarnu membranu** (epitel plućnih alveola i endotel kapilara).

Dobroj pulmonalnoj resorpciji lijeka doprinosi:

- **velika resorptivna površina plućnih alveolai**
- **bogata vaskularizacija pluća.**

Putem pluća u organizam dospijevaju gasovi i pare, kao i rastvori ljekovitih supstanci raspršeni u obliku aerosola.

Pomoću aerosola se unose:

- 1. bronhodilatatori,**
- 2. supstance sa antiinflamatornim djelovanjem,**
- 3. lokalni anestetici,**
- 4. lijekovi za kontrolu mukusa ubronhijama.**

Najvažnija fizička karakteristika aerosola, bitna da lijek stigne u pluća je **veličina čestice**.

Čestice koje su veće od **10-15 mikrometara** – potpuno se zadržavaju u nosu i ustima.

Čestice koje su između **5-10 mikrometara** – zaustavljaju se u gornjim partijama disajnog stabla.

Čestice koje su između **1-5 mikrometara** – dostižu do periferije pluća gdje se vrši resorpcija lijeka.

### **\*RESORPCIJA LIJEKA IZ TKIVA**

Poslije injekcije u potkožno tkivo lijek prvo difunduje kroz **osnovnu međućelijsku supstancu**, a zatim kroz **endotel kapilara u krvotok**.

Bogatstvo kapilarne mreže i intenzivan krvotok na mjestu davanja injekcije omogućava brzu i potpunu resorpciju većine lijekova.

U stanju šoka ili hipotermije kada je krvotok u tkivu smanjen resorpcija lijeka je znatno usporena.

Resorpcija lijeka iz **mišićnog tkiva** je brža nego iz potkožnog jer su mišići više prožeti krvlju.

**Ponekad se lijek namjerno prevodi u teško rastvorljivi oblik i ubrizgava kao suspenzija.**

Na taj način se na mjestu ubrizgavanja stvara aktivni **terapijski depo** koji obezbjeđuje postepenu resorpciju aktivne supstance i njen produženi efekat.

### **\*RESORPCIJA LIJEKA KROZ KOŽU**

Od lijekova koje se aplikuju na kožu očekuje se da djeluju na površini ili u gornjem sloju kože, ali ponekad se lijek može resorbovati kroz kožu i uzrokovati sistemske efekte koji su obično neženjeni efekti.

### **\*LJEKOVITI FLASTERI**

**Ljekoviti flasteri** su flasteri sa aktivnom supstancom koja se oslobađa, a zatim se resorbuje kroz kožu.

Najpoznatiji ljekoviti flasteri su:

1. **flaster sa nitroglicerinom** – zaliže se na kožu prekordijalnog predjela (cilj je da se izbjegne da resorbovani nitroglycerin prođe kroz jetru, jer se u njoj razgrađuje dobroim dijelom),
2. **flaster sa skopolaminom** – zaliže se na kožu iza uha odakle se skopolamin resorbuje u dovoljnoj količini da uzrokuje zaštitu od povraćanja ukinetozama,
3. **flaster sa fentanilom** – koriste se za suzbijanje jakih bolova kod malignih bolesti.

## **RASPODJELA LIJEKA U ORGANIZMU**

Poslije resorpcije ili intravenske injekcije lijekovi se prvo raspodjeljuju u krvi, odatle se brzo prenose po cijelom organizmu i dospijevaju u tkiva i organe na koje djeluju.

Lijekovi u krvi se mogu naći u dva oblika:

1. **u slobodnom obliku** – rastvoreni u tečnosti plazme,
2. **vezani za proteine plazme** (obično albumine).

**Kompleksi albumin+lijek** predstavlja jednu vrstu depoa iz kojeg se lijek postepeno oslobađa čim se u plazmi smanji koncentracija njegovih slobodnih molekula uslijed prelaska u tkiva ili zbog razgradnje i izlučivanja.

Molekuli lijeka vezani za albumine plazme mogu se odatl potisnuti primjenom drugog lijeka koji ima veći afinitet za ista mesta vezivanja na albuminu.

Usljed toga se naglo povećava koncentracija slobodnih molekula lijeka što je ponekad praćeno pojavom neželjenih efekata lijeka.

Lijekovi mogu biti potisnuti od strane endogenih supstanci koji se normalno vežu za proteine plazme.

### **\*RASPODJELA LIJEKA U MOZGU**

Prodiranje lijeka iz krvi u mozak otežava **krvno-moždana barijera**.

**Liposolubilne supstance** lako difundiraju kroz ovu membranu i brzo se raspodjeljuju u mozgu zahvaljujući bogatoj vaskularizaciji mozga.

**Hidrosolubilne supstance** ne prodiru u mozak ukoliko se ne prenose aktivnim transportom.

U terapijskom pogledu postojanje ove barijere je poželjno jer ograničava dejstvo lijeka samo na periferne organe, ali ponekad to otežava efikasnu primjenu lijekova u oboljenjima CNS-a.

### **\*TKIVO PLODA**

Resorptivne čupice posteljice otežavaju prodiranje nekih lijekova u krvotok ploda ali placenta nije pouzdana barijera za prolazak lijekova.

Skoro svaki lijek unesen u organizam majke u znatnoj količini dospijeva u krvotok i tkiva ploda, zato se mora voditi računa prilikom liječenja gravidnih žena, naročito u fazi embriogeneze, jer mnogi lijekovi nepovoljno utiču na razvoj ploda i njegove funkcije.

**VOLIMEN DISTRIBUCIJE** – odnos između količine lijeka u organizmu i koncentracije lijeka u krvi ili plazmi.

## **IZLUČIVANJE LIJEKA IZ ORGANIZMA**

### **\*IZLUČIVANJE LIJEKA PUTEM BUBREGA**

U izlučivanju lijeka putem bubrega učestvuju isti fiziološki procesi koji obezbjeđuju stvaranje mokraće:

1. **glomerularna filtracija,**
2. **tubulska reasorpcijai**
3. **tubulska sekrecija.**

### **\*GLOMERULARNA FILTRACIJA**

**Filtracija lijekova** se odvija kroz veoma porozne zidove kapilara u glomerulima. Kroz ovu membranu prolaze svi lijekovi koji nisu vezani za proteine plazme i dospijevaju u **bubrežne tubule**.

Kada je glomerularna filtracija otežana zbog oboljenj bubrega, izlučivanje lijeka je usporeno i postoji opasnost od nagomilavanja lijek au organizmu.

### **\*TUBULSKA REASORPCIJA**

Odvija se kroz lipidnu membranu koju čine epitel bubrežnih kanalića.

Kroz obu membranu difunduju iz lumena kanalića u krv svi **liposolubilni lijekovi**.

Zbog stalne reasorpcije ovih liposolubilnih lijekova, njihovo izlučivanje u mokraći je zanemarljivo.

Bubreg je u stanju da izluči samo **hidrosolubilne lijekove**.

Većina lijekova su **slabe organske kiseline ili baze** i izlučuju se u mokraći samo u jonizovanom tj.hidrosolubilnom obliku.

Njihovo izlučivanje zavisi od pH mokraće koji određuje stepen jonizacije molekula.

Mokraća je normalno slabo kisele reakcije što olakšava izlučivanje baza. Alkalizovanje mokraće ubrzava izlučivanje slabih kiselina (salicilati, barbiturati), pa se taj postupak koristi prilikom predoziranja lijekovima.

### **\*TUBULSKA SEKRECIJA**

To je aktivan proces koji se odvija preko prenosilačkih sistema i uz utrošak energije koja potiče od metaboličkih procesa u ćeliji.

Ovim mehanizmom ćelije proksimalnog tubula izlučuju **organske kiseline** (penicilin, acetil-salicatnu kiselnu, mokraćnu kiselinu) i **neke baze** (tiamin).

### **\*KLIRENSI**

- **UKUPNI (totalni) KLIRENS** – označava čišćenje zapremine plazme odlijeka u jedinici vremena,
- **BUBREŽNI (renalni) KLIRENS** – predstavlja dio volumena plazme koji se u jedinici vremena očisti od nepromijjenjenog lijeka preko bubrega,
- **HEPATIČKI KLIRENS** – predstavlja dio zapremine koji se u jedinici vremena očisti preko jetre.

### **\*IZLUČIVANJE LIJEKA PREKO PLUĆA**

Pluća su glavni organ za islučivanje **anestetičkih gasova i para**.

Putem pluća se jednim dijelom izlučuju i isparljive liposolubilne supstance (**alkohol**).

### **\*IZLUČIVANJE LIJEKA PREKO JETRE**

Ćelije jetre pored **žučnih kiselina i bilirubina** u žučne kanaliće izlučuju i pojedine lijekove (morphin, ampicilin) i njihove metabolite.

Putem žući mnogi lijekovi i njihovi metaboliti dospijevaju u **tanko crijevo**, odakle se djelimično odstranjuju **stolicom**, a djelimično ponovo resorbuju u **portalni venski krvotok** i dospijvaju u jetru.

Ovaj proces enterohepatičnih kruženja odgovoran je za dugotrajno dejstvo nekih lijekova.

### **\*DRUGI PUTEVI IZLUČIVANJA**

Neki lijekovi se izlučuju **pljuvačkom i znojem**, ali ovaj put izlučivanja nema vežeg značaja u kvantitativnom pogledu.

Od praktičnog je značaja prisustvo tragova nekih supstanci u **mlijeku majke** koja doji dijete.

## **DEJSTVO LIJEKA NA ORGANIZAM**

**Efekat lijeka** je zbir svih promjena koje izaziva određena doza lijeka.

Dejstvo lijeka može biti:

- **LOKALNO** – promjena koje nastaju poslije primjene lijeka na koži ili sluzokožama,
- **SISTEMSKO** – promjene koje nastaju poslije apsorpcije raspolođene lijeka u organizmu.

Opšte karakteristike dejstva lijeka:

- 1. vrsta dejstva,**
- 2. jačina dejstva,**
- 3. trajanje dejstva.**

### **\*VRSTE DEJSTVA LIJEKA:**

- 1. SPECIFIČNO DEJSTVO** – lijek na karakterističan način reaguje sa sastojcima ćelije,
- 2. SELEKTIVNO DEJSTVO** – zahvata samo jednu vrstu ćelija ili tkiva a ispoljava se isključivo na određenom organu ili sistemu,

3. **GLAVNO DEJSTVO** – najvažnije zaterapiju,
4. **NEŽELJENA DEJSTVA** – npr. bronhodilatatori uzrokuju bronhodilataciju što je korisno u terapiji bronhijalne astme, ali kao neželjeni efekt uzrokuju tahikardiju koje je za terapiju b.astmenepotrebna.

### **JAČINA DEJSTVA LIJEKA**zavisi od doze lijeka.

Sa povećanjem doze lijeka pojačava se i dejstvo lijeka do određenog maksimuma.

Ne uzrokuju svi lijekovi maksimalan efekat istog stepena – **razlikuju se po efikasnosti.** (morphin je efikasniji analgetik od kodeina jer može da ublaži i jake bolove, na koje kodein nema uticaja, čak i kad se primjeni u maksimalnoj dozi)

### **\*TRAJANJE DEJSTVA LIJEKA:**

1. **LATENTNI PERIOD** – vrijeme od primjene lijeka do nastupanja efekta. Ovaj period može zavisiti od načina unošenja lijeka i brzine resorpcije, od jačine dejstva i dospijevanja lijeka do mjestadejstva,
2. **VRIJEME MAKSIMALNOG EFEKTA LIJEKA** – maksimalni efekt lijeka nastaje kada koncentracija lijeka na mjestu dejstva dostigne najvišinivo,
3. **TRAJANJE DEJSTVA LIJEKA** – vrijeme od nastupanja efekta lijeka do prestanka dejstva lijeka (zavisi od brzine transformacije i eliminacijelijeka).

### **\*MEHANIZAM DEJSTVA LIJEKA**

Receptori su aktivna mjesta na površini ili u ćeliji za koju se vezuje lijek.

Vezivanje lijeka za receptor je specifično – reaguje po principu „ključ-brava.““

## **\*AGONISTI I ANTAGONISTI**

Lijekovi koji reaguju sa receptorom mogu biti:

- **AGONISTI** – vežu se za receptor i prouzrokuju određeni efekat,
- **ANTAGONISTI** – vežu se za receptor ali nisu u stanju daga aktiviraju i izazovu promjene koje će dovesti do efekta.

**Antagonisti (blokatori)** sprječavaju pristup i vezivanje agonista za receptor jer imaju veći afinitet (**privlačnost**).

## **\*KOMPETETIVNA INHIBICIJA**

Agonisti i antagonisti konkurišu za isto mjesto na receptoru – **KOMPETETIVNI ANTAGONIZAM**.

Antagonisti se reverzibilno vezuju za receptor pa se antagonist može potisnuti sa tog mjesta povećanjem koncentracije agoniste (npr. terapijska primjena čistog kiseonika kod trovanja ugljen monoksidom).

## **\*DOZIRANJE LIJEKA**

**Doza lijeka** je određana količina lijeka koja se daje čovjeku u cilju liječenja bolesti ili zaštite od bolesti.

Izražava se u **gramima ili dijelovima grama (mg)**.

**SREDNJA TERAPIJSKA DOZA** je doza lijeka koja je „optimalna“ za prosječnog pacijenta.

**TERAPIJSKA ŠIRINA LIJEKA** je razmak između srednje terapijske i srednje toksične doze lijeka.

Na doziranje lijeka utiču:

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| -individualna osjetljivost, | -trudnoća,             |
| - tjelesna masa,            | - uticaj bolesti,      |
| - dječji uzrast,            | - farmakološki učinci. |
| - stare osobe,              |                        |

## **\*PONOVLJENO DAVANJE LIJEKA**

Dejstvo lijeka se može promjeniti u smislu pojačavanja dejstva (**KUMULACIJA**) ili slabljenja dejstva (**TOLERANCIJA**).

**KUMULACIJA** je postepeno povećanje koncentracije lijeka u organizmu prilikom ponovljenog davanja.

Kumulacija nastaje kada se lijek daje u kratkim vremenskim razmacima, tj.prije nego što se prethodna doza lijeka potpuno eliminiše.

Neželjena strana kumulacije je mogućnost **trovanja**.

**TOLERANCIJA** je učestalo davanje nekih lijekova, ima za posljedicu postepeno slabljenje dejstva lijeka, zbog čega se moraju unositi sve veće doze lijeka.

**TAHIFLAKSIJA** je akutni oblik tolerancije.

Zapaža se poslije nekoliko doza lijeka ponovljenih u kratkom vremenskom periodu (npr. vazokonstriktorno dejstvo efedrina se gubi već poslije 2-3 doze ovog lijeka).

**REZISTENCIJA** je smanjena osjetljivost patogenih mikroorganizama prema antibioticima.

## **NEŽELJENA DEJSTVA LIJEKA**

**Neželjeno dejstvo lijeka** je štetan nenamjeran odgovor na lijek koji je primjenjen u uobičajenoj dozi za određenog bolesnika.

### **\*NAJTEŽI NEŽELJENI EFEKTI**

**Mutagenost** – neželjeno dejstvo lijeka na gene gdje dolazi do trajne izmjene gena pod dejstvom lijeka (citostatici).

**Kancerogenost** – sposobnost lijeka da izazove pojavu malignih tumora.

**Teratogenost** – sposobnost lijeka da trajno poremeti razvoj jednog ili više organa ploda.

## **10 najčešćih neželjenih dejstava lijeka:**

- mučnina,
- pospanost,
- dijareja,
- povraćanje,
- ospe pokoži,
- srčanearitmije,
- svrab pokoži,
- bol na mjestu ubrizgavanjalijeka,
- hiperkaliemija,
- medikamentnagroznica.

## **10 najopasnijih neželjenih dejstava lijeka:**

- srčanearitmije,
- oštećenja koštanesrži,
- depresijaCNS-a,
- edempluća,
- krvarenje,
- insuficijebubrega,
- hiperkaliemija,
- hipotenzija,
- poremećaj vode i elektrolita,
- hipokaliemija.

## **ALERGIJSKE REAKCIJE NA LIJEKOVE**

To su neželjena dejstva lijeka koje ne zavise od doze.

Predstavljaju urodenu i stečenu preosjetljivost na

lijekove.

Alergijska reakcija je reakcija **alergena** (lijek) i **antitijela**.

Alergijske reakcije mogu da se manifestuju:

1. **u cijelomorganizmu**(šok),
2. **na koži** (ospa,svrab,koprivnjaka),
3. **u krvi** (smanjen broj Er, Le,Tr),
4. **u vezivnom tkivu**(lupus),
5. **u jetri** (zapaljenje ižutica).

Prije svakog davanja lijeka **OBAVEZNO** pitati pacijenta da li je alergičan na neki lijek.

Da bi se alergija ispoljila potreban je prvi kontakt sa lijekom (senzibilizacija) koja može da prođe neprimjetno, a nakon toga u drugom kontaktu sa lijekom nastaje alergijska reakcija.

## **ZAVISNOST OD LIJEKOVA**

3 bitne karakteristike zavisnosti:

- **psihička zavisnost,**
- **fizička zavisnost,**
- **tolerancija.**

**Psihička zavisnost** je stalna žudnja da se takva supstanca neprekidno uzima bez obzira na saznanje o njenoj štetnosti.

**Fizička zavisnost** je stanje u kome nagli prekid uzimanja lijeka dovodi do apstinencijalnog sindroma, koji se ispoljava tegobama koje su suprotne od efekta psihohumoralne supstance.

**Tolerancija** je gubitak efekta prema istim dozama supstance što stvara stalnu potrebu za povećanjem doze.

\*Zavisnost od lijeka najčešće se razvija prema psihohumeralnim supstancama, od kojih se samo neke upotrebljavaju kao lijekovi, dok se druge zloupotrebljavaju kao opojne droge. Glavna obilježja zavisnosti od lijeka su psihička, a katkad i fizička i manje ili više izražena tolerancija. Psihička zavisnost se ispoljava neodoljivom željom za uzimanjem droge radi obnavljanja njenih euforičkih efekata. Tolerancija je gotovo redovna pojava koja prati zavisnost: da bi postigao željeni efekat, uživalac droge mora stalno da povedava dozu, čiji euforični efekat postepeno slabi. Međutim, primjena velikih doza često ugrožava život. U najtežem obliku zavisnost ispoljava odlike hronične recidivirajude bolesti koja, nezavisno od vrste droge, vodi ka moralnoj i duševnoj degradaciji ličnosti.

## **INKOMPATIBILNOST LIJEKOVA**

Inkompatibilnost lijekova je jedna od mogućih poteškoda farmakoterapije a predstavlja neželjenu reakciju koja se javlja između lijeka i rastvora, pakovanja ili drugog lijeka. Ona nastaje ako prilikom mješanja ljekovitih preparata njihovi sastojci stupaju u međusobne fizičke i/ili hemijske interakcije. Pojava inkompatibilnosti nije tako česta. Neposredne pojavnne posljedice inkompatibilnosti su najčešće, ali ne i uvijek, vidljive. Inkompatibilnost može da uzrokuje: a) gubitak ili smanjenje biološke aktivnosti lijeka, b) povedanje njegove toksičnosti, c) neki drugi neželjeni efekat. Neželjenim dejstvom lijeka smatraju se sve štetne promjene koje se javljaju u toku liječenja. Mogu biti neželjeni efekti uslijed predoziranja lijekom-toksični efekt, neželjeni efekt koji je rezultat neuobičajenog reagovanja pacijenta na lijek-idiosinkrazija, alergijske reakcije i sl.

## **ANTIPIHOTIČNI LIJEKOVI**

Koriste se u terapiji **šizofrenije** i drugih agitiranih psihoza.

**Šizofrenija** je teško psihijatrijsko oboljenje koje ima hroničan tok i praćena je sumanutim idejama, halucinacijama, emocionalnim osiromašenjem i drugim psihotičnim simptomima.

Glavni neurohemski patološki poremećaj kod šizofrenije je  
**prekomjerenaaktivnost dopaminergičkog sistema u velikom mozgu.**

Postoje 4 grupe antipsihotičnih lijekova:

- **derivati butirofenona** (hlorpromazin, levopromazin),
- **derivati tioksantena**(hlorprotiksen),
- **derivati fenotiazina** (haloperidol,droperidol),
- **ostali derivati** (klozapin, olazapin,risperidon).

### **\*MEHANIZAM DEJSTVA ANTIPIHOTIČNIH LIJEKOVA**

Blokiraju dopaminske receptore (D2) u mozgu – „**DOPAMINSKI ANTAGONISTI**“, ali djeluju i na holinergičke, histaminske, serotonininske i druge receptore.

### **\*FARMAKOLOŠKA DEJSTVA ANTIPIHOTIČNIH LIJEKOVA**

- a) **ANTIPHIOTIČNO DEJSTVO** – uzrokuju **neuroleptički sindrom**(emocionalno umirenje, usporavanje psihičkih i motornih reakcija, indiferentnost premaokolini),
- b) **DISKINETIČKO DEJSTVO** – uzrokuju distoničke poremećaje, bolne distoničke spazme mišića i ekstrapiramidalni sindrom(sindrom sličaj Parkinsonovojo bolesti),
- c) **ANTIHOLINERGIČKO DEJSTVO** – uzrokuju suvoću usta, retenciju mokraće, opstipaciju, paralizuakomodacije,
- d) **ANTIADRENERGIČKO DEJSTVO** – uzrokuju posturalnu hipotenziju,
- e) **ANTIEMETIČKO DEJSTVO** – sprečavaju povraćanje,
- f) uzrokuju hipotermiju,
- g) uzrokuju galaktoreju (mljeko izbradavica).

**INDIKACIJE:** - šizofrenija i šizofreni poremećaji,  
- manične faze bipolarnih poremećaja(**MANIJA**),  
- Touretov sindrom,  
- senilna demencija kod Alchamerove bolesti,

- povraćanje,
- pruritus(češanje).

#### **NEŽELJENI EFEKTI:**

- **TARDITIVNA DISKINEZIJA** – nenormalni maksilofacialni pokreti,
- **EKSTRAPIRAMIDALNI SINDROM,**
- **AGRANULOCITOZA.**

### **ANTIDEPRESIVNI LIJEKOVI**

Koriste se u liječenju **DEPRESIVNIH PSIHOZA** (poboljšavaju raspoloženje, otklanjaju strah i smanjuju ili gase depresivne misaone sadržaje).

Postoje 4 grupe antidepresivnih lijekova:

- **triciklični antidepresivi**(amitriptilin),
- **heterociklini** (maprotilin, trazodon,mianserin),
- **selektivni inhibitori preuzimanja serotoninina**(fluoksetin),
- **inhibitori monoaminooksidaze**(fenelzin).

#### **\*TRICIKLIČNI ANTIDEPRESIVI**

U depresiji postoji deficit noradrenalina i serotinina na receptorima CNS-a.

**MEHANIZAM DEJSTVA:** pojačavaju dejstvo kateholamina (noradrenalina) u CNS-u što dovodi do popravljanja raspoloženja kod bolesnika sa depresijom.

Kod zdrave osobe triciklični antidepresivi uzrokuju **sanjivost i antiholinergičke efekte** (suvoća usta, retencija mokraće, opstipacija, paraliza akomodacije).

**Amitriptilin** ima najjače izražena antiholinergička dejstva.

Kod bolesnika sa depresijom triciklični antidepresivi **poboljšavaju raspoloženje**. Ovaj efekat nastaje poslije liječenja od 2-3 nedjelje.

U KVS triciklični antidepresivi dovode do **poremećaja srčanog ritma**.

**INDIKACIJE:** - endogena depresija,

- enuresis nocturna (noćno mokrenje),
- hroničnabol,
- napati paničnog straha i obsesivno-kompulzivni poremećaji.

Najčešći neželjeni efekat tricikličnih antidepresiva je **sedacija**.

### **\*HETEROCIKLINI**

**MIANSERIN** – ima antiserotoninska, antihistaminska i antidepresivna dejstva. On blokira presinaptičke alfa 1 adrenergičke receptore i tako povećava promet noradrenalina u mozgu.

**INDIKACIJE:** - endogena, reaktivna i kasna depresija.

**MIANSERIN NEMA ANTIHOLINERGIČKE EFEKTE!!!**

**MAPROTILIN** – ima slabije izraženo sedativno i antiholinergičko dejstvo od tricikličnih antidepresiva.

Poslije većih doza uzrokuje **KONVULZIJE**.

**TRAZODON** – glavni nedostatak mu je **prekomjerena sedacija**.

### **\*SELEKTIVNI INHIBITORI PREUZIMANJA SEROTONINA(SIPS)**

Glavni predstavnici su: **FLUOKSETIN i FLUVOKSAMIN**.

**MEHANIZAM DEJSTVA:** blokiraju preuzimanje serotoninu u nervne završetke.

**INDIKACIJE:** - velika depresija.

**SELEKTIVNI INHIBITORI PREUZIMANJA SEROTONINA NEMAJU SEDATIVNE EFEKTE!!!**

### **\*INHIBITORI MONOAMINOOKSIDAZE (MAO)**

**MAO-A** je enzim koji vrši razgradnju noradrenalina i serotoninu, zato se u liječenju depresije koriste lijekovi koji blokiraju dejstvo **MAO-A**.

Glavni predstavnik je **MOKLOBEMID**.

Inhibitori monoaminooksidaze se koriste u liječenju **atipičnih depresija**.

## **SEDATIVI I HIPNOTICI**

Predstavnici: - **BENZODIAZEPINI**,  
- **BARBITURATI**.

Lijekovi koji uzrokuju stanje slično prirodnom snu nazivaju se **hipnotici**.

Isti ti lijekovi koji se primjenjuju u manjim dozama uzrokuju samo pospanost i umirenje i zovu se **sedativi**.

Ako se primjene u većim dozama uzrokuju opštu anesteziju, a u još većim dozama komu i smrt (BARBITURATI).

Zavisno od primjenjene doze **barbiturati** uzrokuju sve stepene depresije CNS-a od sedacije do kome.

**BENZODIAZEPINI** uzrokuju sedaciju i hiptonički efekat, ali povećanjem doze poslije hipnotičkog efekta ne uzrokuju anesteziju i komu.

**SEDACIJA → HIPTONIČKI EFEKAT → OPŠTA ANESTEZIJA → KOMA → SMRT**

Zato se danas kao sedativi i hipnotici koriste **BENZODIAZEPINI**.

### **\*BENZODIAZEPINI**

Predstavnici su: - **diazepam**,  
- **lorazepam**,  
- **oksažepam**,  
- **nitražepam**.

Dejstva benzodiazepina:

1. sedativno (pri malim dozama),
2. hipnotičko (pri većim dozama),
3. relaksacija skeletnih mišića (blagarelaksacija).

**INDIKACIJE:** - nesanica,  
- relaksacija skeletnih mišića,  
- epileptični napad (benzodiazepini se zovu  
**ANTIEPILEPTIČKI LIJEKOVI**).

**BENZODIAZEPIN + ALKOHOL = X**

**\*BARBITURATI**

Predstavnici: - **fenobarbiton**,  
- **metilfenobarbiton**,  
- **vinilbarbiton**,  
- **ciklobarbiton**.

Dejstva: 1. sedativno (male doze),  
2. hipnotičko, opšta anestezija, koma (pri većim dozama),  
3. antikonvulzivnodejstvo,  
4. depresori disanja (visoke doze barbiturata),  
5. hipotenzivno dejstvo.

**INDIKACIJE:** - epilepsija,  
- nesanica.

**KONTRAINDIKACIJE:** - emfizem pluća,  
- plućni opstruktivni sindrom.

**NEŽELJENI EFEKAT:** pospanost.

**RELAKSANTNI LIJEKOVI**

Uzrokuju relaksaciju skeletne muskulature.

Predstavnici: - **PANKURONIJUM**,  
- **VEKURONIJUM**,  
- **ROKURONIJUM**,  
- **SUKSAMETONIJUM**.

**MEHANIZAM DEJSTVA:** spječavaju dejstvo acetilholina na nikotinske receptore, tj. oni su blokatori nikotinskih receptora.

### **Farmakološka dejstva:**

- relaksacija skeletnih mišića,
- KVS –hipotenzija,
- CNS – ne djeluje na CNS, ne uzrokuje poremećaj svijesti, ne remetimemoriju, ne izaziva analgeziju, ne remetičula,
- suksametonijum – povećava koncentraciju Ca u krvi što uzrokuje zastojsrca.

**INDIKACIJE:** - pojačavanje relaksacije skeletnih mišića za vrijeme opšte anestezije,

- sprječavanje trauma u terapijielektrošokovima,
- olakšavanje endotrahealneintubacije,
- olakšavanje ortopedskihprocedura.

**KONTRAINDIKACIJA** – MIASTENIJA GRAVIS (mlitavost svih mišića).

**Antagonisti relaksantnih lijekova:** - **NEOSTIGMIN i**  
- **ENDORFONIJUM.**

## **LOKALNI ANESTETICI**

Lijekovi koji uzrokuju neosjetljivost određenog dijela tijela pri potpuno očuvanoj svijesti.

Oni su blokatori **natrijumskih kanala**.

Lokalni anestetici se primjenjuju lokalno u predio u kome treba da se izazove lokalna anestezija.

Potrebno je da na tom mjestu i ostanu, ali se lokalni anestetici mogu resorbovati u krv i tako uzrokovati neželjene sistemske reakcije.

U slučaju resobcije lokalnih anestetika u krv uztokuju dejstvo na **CNS i KVS**.

**KVS**kokain → vazokonstrikcija i hipertenzija  
prokain → vazodilatacija i hipotenzija.

Svi lokalni anestetici imaju antiaritmisko dejstvo najčešće **lidokain**.

**CNS** Svi lokalni anestetici u početku uzrokuju stimulaciju CNS-a, a kasnije depresiju CNS-a.

Manifestuje se **hipotenzijom, depresijom disanja, stupor i koma.**

Neželjeni efekti:

1. **CNS** – konvulzije (primjenjuje se i.v.diazepam),
2. **krv** – veće doze prilokaina oslobađaju **O-TOLUIDIN** koji hemoglobin pretvara u methemoglobin i izazivacijanozu.

Jedina kontraindikacija za ubrizgavanje lokalnog anestetika je **inficirani predio.**

Vrste anestezije:

- **površinska**(aplikovanje lokalnog anestetika na površinu sluznice oka, ždrijela, usta, traheje i urogenitalnog trakta – **KOKAIN, BENZOKAIN, TETRAKAIN, PROKSIMETAKAIN**),
- **infiltraciona**(infiltriranje lokalnog anestetika u određeni anatomske predio tijela – **PROKAIN, LIDOKAIN**),
- **blok anestezija**(ubrizgavanje lokalnog anestetika u blizini nervnog stabla ili pleksa – **PROKAIN, LIDOKAIN**),
- **spinalna anestezija(subaragoidalna)**(ubrizgavanje lokalnog anestetika u lumbalni suarahoidalni prostor i nastaje anestezija u donjem dijelu tijela – **PROKAIN, TETRAKAIN**),
- **epiduralna anestezija**(ubrizgavanje rastvora lokalnog anestetika u epiduralni prostor –**LIDOKAIN**).

## **OPŠTI ANESTETICI**

**Opšta anestezija** je prolazna paraliza koja se manifestuje gubitkom svijesti i isključivanjem svih osjećaja.

Supstance koje uzrokuju prolaznu paralizu CNS-a zovu se **opšti anestetici.**

**GLAVNI CILJ ANESTEZIJE:** da se bolesnik pomoću lijekova dovede uduboko besvjesno stanje u kome postoji **ANALGEZIJA** (odsustvo bola), **AREFLEKSIJA** (gašenje refleksa) i **ATONIJA** (relaksacija) skeletnih mišića.

Opšta anestezija se postiže na 2 načina:

1. udisanjem anestetičkih gasova i para – **INHALACIONA ANESTEZIJA**,
2. Intravenskim ubrizgavanjem lijeka – **INTRAVENSKA ANESTEZIJA**.

### **\*INHALACIONA OPŠTA ANESTEZIJA**

Nastaje udisanjem anestetičkih gasova i para.

Glavni predstavnici su:

- **azotni oksidul,**
- **halotan,**
- **enfluran**
- **izofluran.**

#### Dejstvo inhalacionih anestetika na organske sisteme

##### **1. KVS**

- halotan, enfluran i izofluran – **HIPOTENZIJA**,
- halotan – **BRADIKARDIJA**,
- enfluran – **NE MIJENJA FREKVENCIJSRCA**,
- izofluran – **TAHICKARDIJA**,
- halotan senzibilije miokard prema dejstvu kateholamina – **ARITMIJE**.

##### **2. RESPIRATORNI SISTEM**

- svi inhalacioni anestetici (osim azotnog oksidula) – **POVEĆAVAJU FREKVENCIJUDISANJA**,
- svi inhalacioni anestetici su **DEPRESORIDISANJA**,
- svi inhalacioni anestetici **DEPRIMIRAJU MUKOCILIJARNI APARAT U BRONHIJAMA** što dovodi do nagomilavanja sluzi u bronhijama – **RESPIRATORNE INFEKCIJE**.

##### **3. CNS**

- svi inhalacioni anestetici **SMANJUJU METABOLIZAM MOZGAI POVEĆAVAJU PROTOK KRVI KROZMOZAK**.

##### **4. BUBREG**

- svi inhalacioni anestetici **SMANJUJU GLOMERULARNU FILTRACIJU I PROTOK KRVI KROZBUBREGE**.

## **5. JETRA**

- svi inhalacioni anestetici **SMANJUJU PROTOK KRVI KROZ JETRU.**

## **6. UTERUS**

- azotni oksidul **NEMA** dejstvo nauteru!!!
- halotan, enfluran i izofluran su **SNAŽNI RELAKSANTIUTERUSA.**

## **HALOTAN**

- isparljiva nezapaljivatečnost,
- rijetko uzrokuje postoperativnu nauzeju ipovraćanje,
- **SNAŽAN ANESTETIK** (za opštu anesteziju dovoljene su koncentracije 2- 3% vol.,
- relativno bezo uvodi u opštu anesteziju,
- relaksacija skeletnih mišića obično nije dovoljna, pa treba dodati **miorelaksant**,
- halotan ima 3 nedostatka (**uzrokuje hipotenziju i srčane aritmije, depresor jedisanja**),
- najveća opasnost od primjene halotana je **OŠTEĆENJEJETRE**,
- komplikacija tokom primjene halotana je **MALIGNA HIPERPIREKSIJA.**

## **ENFLURAN**

- bistra nezapaljivatečnost,
- uspavljanje pacijenta se postiže za 10 min., koncentracijom od 4% u disajnojsmeši,
- u toku anestezije enfluranom dolazi do depresije disanja, pa je potrebna pomoć u plućnoj ventilaciji,
- relaksacija skeletnih mišića je bolje nego kodhalotana.

## **IZOFLURAN**

- anestezija se postiže poslije 10 min., poslije udisanja koncentracije od 3% izoflurana u disajnojsmješi,
- uzrokuje dobru relaksaciju skeletnihmišića.

## **AZOTNI OKSIDUL**

- najmanje toksična od svih opštih anestetika,
- SNAŽAN ANESTETIK: čak i u najvećoj koncentraciji ne može da dovede bolesnika u stadijum hirurške anestezije – zato se najčešće primjenjuje sa halotanom.

## **\*TOKSIČNOST INHALACIONIH ANESTETIKA**

- 1. MUTAGENOST** – opšti anestetici ne uzrokujumutagenost,
- 2. KANCEROGENOST** – povećana je učestalost pojave karcinoma kod zaposlenih u operacionimsalama,
- 3. EFEKTI NA REPRODUKTIVNI SISTEM** – povećan je broj pobačaja kod žena koje rade u operacionimsalama,
- 4. HEMATOTOKSIČNOST** – dugotrajno izlaganje malimkoncentracijama azotnog oksidula – **MEGALOBLASTNAANEMIJA**,
- 5. HEPATOTOKSIČNOST** – halotan uzrokuje oštećenjejetre,
- 6. MALIGNA HIPERPIREKSIJA** –halotan.

## **\*INTRAVENSKA OPŠTA ANESTEZIJA**

Može se izazvati i.v. ubrizgavanjem lijeka.

Predstavnici: - **tiopenton Na,**

- **ketamin,**
- **propofol,**
- **etomidat,**
- **midazolam.**

**GLAVNI NEDOSTATAK INTRAVENSE ANESTEZIJE:** njom se ne može upravljati, jednom ubrizgan lijek ne može se brzo eliminisati iz organizma. U toku izvođenja ove anestezije najveća opasnost bolesniku prijeti od depresije disanja.

Intravenska anestezija se primjenjuje kao:

1. **UVODNA ANESTEZIJA** – koja se nastavlja i produbljuje halotanom,
2. **KRATKOTRAJNA OPŠTA ANESTEZIJA** – u kojoj se izvodemanje hirurške intervencije.

## **TIOPENTON**

- poslije i.v. ubrizgavanja uzrokuje kratkotrajnu opštu anesteziju,
- NEŽELJENI EFEKAT: depresija i zastoj disanja.

## **KETAMIN**

- ima psihotropno djelovanje (bolesnik ima osjećaj da je odvojen od okoline),
- NEŽELJENI EFEKAT: neprijatnisljenosti.

## **ANALGETICI**

To su lijekovi protiv bolova (otklanjaju bol pri potpunoj svijesti pacijenta).

Podjela: - **opoidni – narkotički** (morphin, heroin, metadon),

– **antipiretički analgetici – nenarkotički** (salicilati, paracetamol).

Svi opoidni analgetici uzrokuju zavisnost, dok antipiretički analgetici ne uzrokuju. Opoidni analgetici su jaki analgetici i mogu suzbiti najjače bolove (opekotina, maligni procesi, frakture).

Antipiretički analgetici suzbijaju slabije bolove (bolove u mišićima, zubobolje, glavobolje).

## **\*OPOIDNI ANALGETICI**

Djeluju na opoidne **OP3** receptore u CNS-u i tako otklanjaju bol.

Opoidni analgetici su agonisti – stimulišu na **3(MI)** receptore.

Najvažnije efekte morfijum ispoljava na **CNS i digestivni sistem**.

**CNS** – najvažniji farmakološki efekat je analgezija.

Djeluje **sedativno**, uzrokuje **euforiju** (priyatno raspoloženje) kod bolesne osobe.

Kod zdrave osobe uzrokuje **disforiju**.

**DISANJE** – izaziva **depresiju disanja**, tako što smanjuje osjetljivost respiratornog centra prema O<sub>2</sub>.

**SVI OPOIDNI ANALGETICI SU INHIBITORI REFLEKSA KAŠLJA!!!**

**DIGESTIVNI SISTEM** – svi opoidni analgetici izazivaju **opstipaciju**.

Uzrokuje: **miozu, blaga hipotenzija, bronhokonstrikcija**.

**INDIKACIJE:** 1. bol (opekotine, infarkt miokarda)  
- bubrežne i žučnekolike,  
2. koddijareje,  
3. uporni kašalj,  
4. akutni edempluća.

**KONTRAINDIKACIJE:** - bronhijalna astma,  
- emfizempluća,  
- akutno trovanje etanolom,  
- konvulzivnastanja,  
- oštećenje funkcije jetre ibubrega.

**NEŽELJENI EFEKTI:** - povraćanje,  
- depresijadisanja,  
- hipotenzija,  
- upornaopstipacija,  
- retencija mokraće.

Antagonisti morfina su **nalokson,naltrekson**.

Glavni simptomi akutnog trovanja mofrijumom:

- koma,
- depresija disanja sacijanozom,
- mioza.

## **ANTIPIRETIČKI ANALGETICI**

Suzbijaju slabe do jako umjerene bolove (glavobolja, zubobolja, artralgije, mialgije) i istovremeno snižavaju temperaturu.

Postoje 4 grupe: - **salicilati (aspirin),**  
- **pirazoloni,**  
- **paracetamol,**  
- **noviji nesteroidni antiinflamatorni lijekovi(NSAIL).**

### **\*ASPIRIN**

**MEHANIZAM DEJSTA:** inhibišu sinteze protaglandina, tako što inhibiše ciklooksigenazu.

Nivo aspirina u krvi plazme zavisi od **pH mokrače**.

Ako imate kiselu mokraću – **povećava** se koncentracija aspirina u krvi, a ako imate baznu mokraću – **smanjuje** se koncentracija aspirina u krvi.

### **FARMAKOLOŠKA DEJSTVA**

1. **antiinflamatorno** – ovaj efekat je izražen u akutnoj reumatskoj groznici i reumatoidnom artritisu,
2. **antipiretičko** – snižavaju temperaturu,
3. **analgetičko** – suzbija slabe do umjereno jake bolove,
4. **inhibicija agregacije trombocita** – sprječava formiranje tromba,
5. **urikozurično dejstvo** – pojačava izlučivanje mokraćne kiseline.

**INDIKACIJE:** - zapaljenje (reumatska groznica i reumatoidni artritis),  
- hiperpireksija (povećana temperatura),  
- bolovi,  
- prevencija tromboembolijskih boljenja.

**NEŽELJENA DEJSTVA:**

- nadražaj sluznice želuca,
- uzrokuje krvarenje iz digestivnog sistema (djeluje ulcerogeno),
- napad bronhijalne astme,
- salicilizam – trovanje aspirinom  $10\text{g} >$  (zujanje u ušima, vrtoglavica, povremenagluvoča),
- **REOV SINDROM** – može se javiti kao neželjeni efekat poslije primjene aspirina kod djece koja boluju ili su bolovala od neke virusne infekcije (influenca, varičela),
  - manifestuje se **progresivnom letargijom (umor), tahipneom, znacima povišenog intrakranijalnog pritiska, konvulzijama.**

**ASPIRIN NE DAVATI DJECI DO 12 GODINE ŽIVOTA!!!!**

**KONTRAINDIKACIJE:**

- peptički ulkus,
- gastrointestinalno krvarenje,
- bronhijalna astma,
- preosjetljivost na aspirin.

**\*PIRAZOLONI**

Predstavnici: **-aminofenazon,**  
**- metilmazol.**

**Dejstvo:** - analgetičko,  
- antipyretičko,  
- antiinflamatorno.

**INDIKACIJE:** - reumatoidni artritis,  
- osteoartritis,  
- spondilitis.

**NEŽELJENI EFEKAT:** - agranulocitoza.

## **\*PARACETAMOL**

Ima **analgetičko i antipiretičko dejstvo**, ali nema **antiinflamatorno i urikozurično dejstvo**.

Ne uzrokuje nadražaj na želucu.

**INDIKACIJE:** - slabiji bolovi,  
- hiperpireksija.

**NEŽELJENI EFEKTI:** - oštećenje jetre,  
- intersticijalninefritis,  
- renalna papilarnanekroza,  
- hemolitičkaanemija,  
- methemoglobinemija.

## **\*NOVIJI NSAIL (nesteroidni antiinflamatorni lijekovi)**

Predstavnici: - **diklofenak**,  
- **ibuprofen**.

## **\*DIKLOFENAK**

**Antipiretičko, analgetičko i antiinflamatorno dejstvo.**

**INDIKACIJE:** - reumatoidni artritis,  
- artroze,  
- spondiloartroze.

**NEŽELJENI EFEKTI:** - krvarenje u želucu (ulkus),  
- alergijskereakcije,  
- glavobolja,  
- vrtoglavica.

**KONTRAINDIKACIJE:** - trudnoća,  
- peptičkiulkus,  
- oštećenje jetre ibubrega.

## **\*IBUPROFEN**

**Dejstva:** - analgetičko,  
- antipiretičko,  
- antiinflamatorno.


**INDIKACIJE:** - reumatoidniartritis,  
- osteoartroze.

**NEŽELJENIEFEKTI:** - nadražaj sluzniceželuca,  
- alergijska reakcija.


**KONTRAINDIKACIJE:** - trudnoća.

## ANS

### PARASIMPATIČKI NERVNI SISTEM



### SIMPATIČKI NERVNI SISTEM



	<b>PARASIMPATIKUS (preko Ach=<u>HOLINERGIČKIEFEK TI</u>)</b>	<b>SIMPATIKUS (preko noradrenalina i adrenalina= <u>ADRENERGIČKI EFEKTI</u>)</b>
<b>KVS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BRADIKARDIJA</li> <li>- smanjena kontraktilnost miokarda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TAHIKARDIJA</li> <li>- povećanakontraktilnost miokarda</li> </ul>
<b>KRVNI SUDOVI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VAZODILATACIJA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VAZOKONSTRIKCIJA</li> </ul>
<b>RESPIRATORNI SISTEM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BRONHOKONSTRIKCIJA</li> <li>- povećano lučenje sluziu bronhijama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BRONHODILATACIJA</li> <li>- smanjeno lučenje sluziu bronhijama</li> </ul>
<b>OKO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MIOZA (suženjezjenica)</li> <li>- grč akomodacije(smanjenje intraokularnogpritiska)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MIDRIJAZA (proširenje zjenica)</li> <li>- paraliza akomodacije (povećanje intraokularnogpritiska)</li> </ul>
<b>GIT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- povećanamotorna aktivnost crijeva</li> <li>- povećanolučenje žljezda uGIT</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>DEFEKACIJA</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- smanjenamotorna aktivnost crijeva</li> <li>- smanjeno lučenje žljezda uGIT</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>OPSTIPACIJA</u></b></p>
<b>URINARNI SISTEM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrahuje musculusdetrusor vesicaeurnariae</li> <li>- olabljava sfinkter vesicae urinariae</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>INKONTINENCIJA</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- relaksira musculus vesicaeurnariae</li> <li>- kontrahuje sfinkter vesicaeurnariae</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>RETENCIJA</u></b></p>

## **HOLINERGIČKI LIJEKOVI**

To su lijekovi koji djeluju na **muskarinske i nikotinske receptore preko Ach.**

Sa direktnim dejstvom na **muskarinske(M1 M2 M3 M4 M5) i nikotinske receptore.**

Sa indirektnim dejstvom (blokiraju acetilholiesterazu) na muskarinske i nikotinske receptore (**ANTIHOLIESTERAZNE SUPSTANCE**).

**ACETILHOLIESTERAZNE SUPSTANCE** mogu biti: - reverzibilne i  
- ireverzibilne.

Sa direktnim dejstvom: - **estri holina (Ach, metholin, karbahol, betanehol),**  
- **pilocaprin.**

Sa indirektnim dejstvom: - **REVERZIBILNI (POVRATNI)**

1. fiziostigmin,
  2. neostigmin,
  3. endorfonijum.
- **IREVERZIBILNI (NEPOVRATNI)**
1. bojni otrovi (malation,palation).

### **FARMAKOLOŠKA DEJSTVA:**

- **OKO** – mijoza, grč akomodacije (smanjen IOP)(**M3**),
- **RESP. SISTEM** – bronhokonstrikcija, povećano lučenje sluzi ubronhijama (**M3**),
- **KVS** – bradikardija, smanjena kontraktilnost miokarda(**M2**),
- **GIT** – povećano lučenje HCl (**M1**), dijareja(**M3**),
- **URINARNI SISTEM** – pražnjenje mokraćne besike(**M3**),
- **KRVNI SUDOVNI** – vazodilatacija(**M3**).

**INDIKACIJE:** - glaukom (povišen IOP),  
- postoperativni ileus.

## **ANTIHOLINERGIČKI LIJEKOVI**

Su lijekovi koji blokiraju **muskarinske i nikotinske receptore**.

Postoje: - **antimuskarinski i**  
- **antinikotinski lijekovi.**

### **\*ANTIMUSKARINSKI RECEPTORI (simpatički NS)**

Glavni predstavnici su: - **atropin i**  
- **skopolamin.**

#### **FARMAKOLOŠKA DEJSTVA:**

- **OKO** – midrijaza, povišen IOP(**M3**),
- **RESP. SISTEM** – bronhodilatacija, smanjeno lučenje ubronhijama (**M3**),
- **KVS** – tahikardija, povećna kontraktilnost miokarda(**M2**),
- **URINARNI SISTEM** – retencija mokraće, relaksacija musculus destrusora vesicae urinariae ( **M3**),
- **GIT** – opstipacija (**M3,M1**),
- **KRVNI SUDOVI** – vazokonstrikcija(**M3**),
- **EGZOKRINE ŽLIJEZDE** – smanjeno znojenje, suvoćausta,
- **CNS** – efekti zavise od primjenedoze:
  - u terapijskim dozama – nema efekta na CNS,
  - u većim dozama – sedacija,
  - u toksičnim dozama – delirijum, depresija CNS-a sakomom.

## **\*ATROPIN**

Može se primjenjivati lokalno **u vidu kapi za oči ili parenteralno (i.m, i.v, sc).**

**INDIKACIJE:** - u oftalmologiji (cilj izazivanjamidrijaze),  
- preanestetička primjena (prije davanja opšteg anestetika daje se atropin u cilju smanjene sekrecije sluzi ubronhijama),  
- spazmi u digestivnomsistemu,  
- trovanje insekticidima igljivama,  
- bradikardija.

**KONTRAINDIKACIJE:** - glaukom,  
- retencijamokraće,  
- benigno povećanje prostate.

## **\*SKOPOLAMIN**

**INDIKACIJE:** - kinetoze (mučnine) – sa ciljem sprečavanja vrtoglavice, mučnine i povraćanja tokom putovanja; na kožu iza uha se prije putovanja zaliјepi flaster sa skopolaminom koji se resorbuje krozkožu.

## **\*ANTINIKOTINSKI LIJEKOVI**

Blokiraju **nikotinske receptore**.

Predstavnici su: - **ganglijski blokator** (blokiraju nikotinske receptore u autonomnim ganglijama),  
- **miorelaksanti** (blokiraju nikotinske receptore uskeletnim mišićima),  
- **botulinski toksin**.

## **ADRENERGIČKI LIJEKOVI**

To su lijekovi koji stimulišu **adrenergičke receptore** ( $\alpha$  ( $\alpha_1, \alpha_2$ ) i  $\beta$  ( $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ ) **receptore**).

$\alpha_1$  – oko – midrijaza, **krvni sudovi** – vazokonstrikcija,

$\alpha_2$  – presinaptički nervni završeci – smanjen prenos impulsa preko CNS-a,

$\beta_1$  – srce – tahikardija, povećana kontraktilnost miokarda, **bubrezi** – povećana sekrecija renina,

$\beta_2$  – **krvni sudovi** – vazodilatacija, **pluća** – bronhokonstrikcija, **materica** – tokoliza,

$\beta_3$  – **masno tkivo** – lipoliza.

Predstavnici: **1. ADRENERGIČKI BRONHODILATATORI (salbutamol, salmeteron)**

- lijekovi koji stimulišu  $\beta_2$ receptore u bronhijama i izazivaju bronhokonstrikciju.

**INDIKACIJA:** - bronhijalna astma,

**2. ADRENERGIČKI VAZOKONSTRIKTORI (efedrin,nafazol)**

- lijekovi koji stimulišu  $\alpha_1$ receptore u krvnim sudovima i izazivaju vazokonstrikciju i smanjenu sekreciju iz nosa, pa se primjenjuju u vidu kapi za nos kod kijavice, rinitisa i sinuzitisa.

**3. KATEHOLAMINI (adrenalin, noradrenalin,dopamin)**

- **noradrenalin** – kod hipotenzije u vidu infuzije jer izaziva vazokonstrikciju, stimulišući  $\alpha_1$ receptore krvnog suda,

- **dopamin** – samo u terapiji kardiogenog šoka.

## **\*ADRENALIN**

Luči se u **srži nadbubrežne žljezde**.

Glavni efekti adrenalina:

- **srce** – stimuliše  $\beta_1$ receptore i uzrokuje tahikardiju i povećanu kontraktilnost miokarda,
- **pluća** – stimuliše  $\beta_2$ receptore u bronhijama i uzrokuje bronhodilataciju,
- **krvni sudovi** – stimuliše  $\alpha_1$ receptore i uzrokuje vazokonstrikciju što dovodi do povećanja pritiska (TA).

**INDIKACIJE:** - anafilaktički šok,

- zastojsrca,
- kod zaustavljanja krvarenja iz nosa (zbog vazokonstriktornog dejstva),
- dodaje se lokalnim anesteticima da bi se smanjila resorpscija lokalnog anestetika na mjestu primjene.

## **ANTIADRENERGIČKI LIJEKOVI**

Lijekovi koji blokiraju adrenergičke ( $\alpha$  i  $\beta$ ) receptore.

**$\alpha$  blokatori :** -  $\alpha_1$ ( krvni sudovi i prostata),  
-  $\alpha_2$ .

Mogu biti: - **selektivni (ili  $\alpha_1$  ili  $\alpha_2$ ) i**  
- **neselektivni ( i  $\alpha_1$  i  $\alpha_2$ ).**

**$\beta$  blokatori:** -  $\beta_1$ ,  
-  $\beta_2$ ,  
-  $\beta_3$ .

**SELEKTIVNI  $\alpha_1$  BLOKATORI:** - uzrokuju vazodilataciju krvnih sudova i hipotenziju,  
- uzrokuju relaksaciju mišića u prostati i tako olakšavaju mokrenje kod pacijenata sa benignim uvećanjem prostate.

**$\alpha_1$ blokatori:** - **prazosin,**  
- **doksazosin,**  
- **merazosin.**

**INDIKACIJE:** - arterijska hipertenzija,  
- benigno uvećanje prostate.

Nakon prve doze selektivnih  $\alpha_1$ blokatora može doći do značajnog pada arterijskog pritiska pa terapiju treba započeti sa manjim dozama (uveče, pred spavanje).

**$\beta$  blokatori** su lijekovi koji blokiraju  $\beta$  receptore.

Prema selektivnosti se dijele:

- **selektivni  $\beta$  blokatori (blokiraju samo  $\beta_1$ receptore) – KARDIO SELEKTIVNI,**  
- **neselektivni  $\beta$  blokatori (blokiraju  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$ ).**

Podjela  $\beta$  blokatora prema rastvorljivosti:

- **liposolubilni,**  
- **hidrosolubilni.**

Liposolubilnost, odnosno, hidrosolubilnost lijeka su važni pri izboru lijeka kod pacijenata sa smanjenom funkcijom bubrega ili jetre (jetra je glavni put eliminacije liposolubilnih lijekova, a bubrezi – hidrosolubilnih lijekova).

1. u slučaju oštećenja jetre ne treba davati liposolubilnelijekove,
2. u slučaju oštećenja bubrega ne treba davati hidrosolubilnelijekove.

Najznačajnija dejstva **β blokatori** ispoljavaju na **KVS**:

1. **negativno – inotropno dejstvo** (smanjuju srčanukontrakciju),
2. **negativno – hronotropno dejstvo** (smanjuju frekvencijusrcra),
3. **smanjuju minutni volumensrca,**
4. **smanjuju potrošnjukiseonika.**

**β – blokatori smanjuju stvaranje očne vodice.**

**INDIKACIJE:** - arterijska hipertenzija,

- anginapectoris,
- aritmije,
- hronična insuficijencijasrcra,
- infarkt miokarda i post – infarktna zaštita,
- glaukom,
- migrena,
- tireotoksikoza (zbog nadraženog parasimpatičkognervnog sistema).

**NEŽELJENA DEJSTVA:** - blokadom **β1** receptora (srčana slabost i depresija AV sprovođenja),  
- blokadom **β2** receptora (bronhokonstrikcija, hipoglikemija, pogoršanje perifernih vaskularnih bolesti).

**VAŽNO!!!**

**Terapija β blokatorima se NE SMIJE naglo prekinuti jer može doći do ozbiljnih poremećaja srčanog ritma i napada angine pectoris, odnosno, do pogoršanja bolesti koja se liječi.**

**Terapiju treba prekinuti postepeno tokom 1-2 nedjelje.**

## **ANTIHISTAMINICI**

**Histamin** je biološki aktivna supstanca koja se sintetiše u organizmu (mastociti i bazofili).

Ima važnu ulogu u **alergijskim reakcijama**.

Glavni simptomi koji dominiraju u kliničkoj slici alergijskih reakcija izazvani su **histaminom** koji uzrokuje **bronhokonstrikciju i povećanu propustljivost kapilara**.

Neki lijekovi izazivaju **oslobađanje** histamina.

Takvi lijekovi se nazivaju **histaminoliberatori** (morfijum, sukcinil – holin).

**Antihistaminici** su lijekovi koji blokiraju histaminske receptore.

**H<sub>1</sub>– pluća** – bronhokonstrikcija, **GIT** – kontrakcija glatkih mišića GIT-a – **OPSTIPACIJA, krvni sudovi** – vazodilatacija, povećana propustljivost kapilara – **URTIKARIJA**.

**H<sub>2</sub>– želudac** – povećano lučenje HCl, - **srce** – stimulacije (tahikardija).

Predstavnici: - **H<sub>1</sub> antihistaminici** – blokiraju H<sub>1</sub> receptore,  
- **H<sub>2</sub> antihistaminici** – blokiraju H<sub>2</sub> receptore.

U toku alergijske reakcije dolazi do **oslobađanja histamina**.

Glavna indikacija za primjenu **H<sub>1</sub> antihistaminika** je **alergijska reakcija**, jer ublažavaju simptome kao što su **gušenje svrab i urtikarija**.

Mogu se davati **oralno i parenteralno**.

**H<sub>1</sub> antihistaminici** se dijele u lijekove:

- I generacije – **promedazin**,
- II generacije – **loratadin**.

Glavna razlika je što **H<sub>1</sub> antihistaminici I generacije**  prolaze u CNS i uzrokuju sedaciju, a **H<sub>1</sub> antihistaminici II generacije** ne prolaze u CNS i ne uzrokuju sedaciju.

Zbog sedativnog dejstva **H<sub>1</sub> antihistaminika I generacije**, treba upozoriti vozače kao i radnike na poslovima gdje se traži preciznost.

**H<sub>1</sub> antihistaminici** pored **antihistaminskog dejstva** imaju i **antiemetičko dejstvo** kod **KINETOZA**(sprječava povraćanje tokom putovanja).

**INDIKACIJE** za primjenu **H<sub>1</sub> antihistaminika**:

- alergijskereakcije,
- povraćanje ( u trudnoći i post - operativni period),
- kinetoze.

**NEŽELJENA DEJSTVA:** - sedativno dejstvo,  
- pospanost.

**H<sub>2</sub> antihistaminici** blokiraju **H<sub>2</sub> receptore** u želucu i **smanjuju lučenje HCl**.

**INDIKACIJA:** - ulkus želuca.

## **ANTIHIPERTENZIVNI LIJEKOVI**

**Hipertenzija** je povišenje arterijskog krvnog pritiska iznad normalne vrijednosti.

Nefarmakološke metode koje se koriste u terapiji hipertenzije su:

- **smanjenje unošenja soli,**
- **smanjenje tjelesnemase,**
- **fizička aktivnost,**
- **prestanakpušenja,**
- **smanjenje ili prestanak unošenjaalkohola,**
- **smanjenje zasićenih masti uishrani,**
- **psihološke metode.**

U najvećem broju slučajeva, ovo su samo pomoćne mjere u farmakoterapiji hipertenzije.

4 grupe antihipertenzivnih lijekova:

1. **diuretici** – pojačano izlučuju natrijum i smanjuju zapreminucirkulišuće tečnosti,
2. **antiadrenergički lijekovi** – blokiraju adrenergičku aktvinost, čimepostižu smanjenje perfernog vaskularnog otpora, smanjenje minutnog volumena i povećano zadržavanje krvi u venama,
3. **direktni vazodilatatori** – olabljavaju glatke mišiće krvnih sudova itako smanjuju ukupni periferni vaskularni otpor,
4. **ACE inhibitori** – prouzrokuju vazodilataciju i smanjuju perifernivaskularni otpor.

## **\*DIURETICI**

Kod **normotenzivnih** osoba tiazidi **ne snižavaju** arterijski krvni pritisak.

Kod osoba sa **hipertenzijom** oni redovno prouzrokuju **hipotenziju** za oko 10% i više.

Diuretici snižavaju povišeni krvni pritisak za 10-15 mmHg kod većine bolesnika, što ukazuje na mogućnost da sami ovi lijekovi mogu biti dovoljni za terapiju **blage ili umjerene** arterijske hipertenzije.

U **umjereni teškim ili teškim** hipertenzijama diuretici se kombinuju sa adrenergičkim blokatorima ili sa vazodilatatorima.

## **\*Doziranje diuretika u hipertenziji**

U terapiji hipertenzije primjenjuju se relativno male doze diuretika da bi se izbjegli njihovi neželjeni efekti.

## **\*Kombinovanje tiazida sa drugim antihipertenzivnim lijekovima**

**Tiazidni diuretici** su sasvim dovoljni za većinu bolesnika sa blagom do umjerenom hipertenzijom.

**Diuretici Henleove petlje** se moraju primjeniti ako bolesnik istovremeno uzima neke lijekove koji prouzrokuju zadržavanje natrijuma, kod bolesnika sa insuficijencijom jetre ili bubrega, kao i kod bolesnika sa izrazito smanjenom brzinom glomerularne filtracije.

**Diuretici koji štede kalijum** se koriste kada treba sprječiti prekomjerni gubitak kalijuma, a posebno su korisni kod bolesnika koji uzimaju **digoksin**.

Kombinacija **tiazida** sa drugim antihipertenzivnim lijekovima se koristi u terapiji težih oblika arterijske hipertenzije.

**Neželjeni efekti tiazida:**

- gubitakkalijuma,
- hiperglukemija i pogoršanje već postojećeg dijabetesa,
- povećanje koncentracije holesterola i triglicerida uplazmi,
- hiperuricemija, pa su zbog toga kontraindikovani kodgihta.

### **\*ANTIADRENERGIČKI LIJEKOVI**

U centralne antiadrenergike spadaju:

- alfa-metil-DOPAi
- klondin.

### **\*Alfa-metil-DOPA**

Stimulišu centralne adrenoceptore i tme prouzrokuju hipotenziju.

**INDIKACIJE:**

- blage do umjerene hipertenzije(ako davanje samih tiazida nije dovoljno da prouzrokuje hipotenziju; moguće je i kombinovanje satiazidima),
- oštećenje funkcije bubrega ( protok krvi kroz bubrege, kao i glomerularna filtracija, ne smanjuje se pod dejstvom alfa-metil-DOPA).

**Neželjeni efekti:**

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| - bradikardija,           | - sedacija,     |
| - dijareja,               | - depresija,    |
| - vrtoglavica,            | - osjećajumora. |
| - sušenje usta i          |                 |
| - nemogućnostejakulacije, |                 |

## **\*Klonidin**

Klonidin snižava povišeni arterijski krvni pritisak djelovanjem u **CNS-u**.

Klonidin je **agonist (stimuliše) alfa<sub>2</sub> – adrenergičkih receptora**.

Poslije intravenske injekcije, klonidin prouzrokuje **kratkotrajno povišenje arterijskog krvnog pritiska**, a poslije toga nastaje **produžena hipotenzija**.

**Hipertenzivni efekat** nastaje uslijed **direktne stimulacije alfa-receptora** u arteriolama.

**Hipotenzivno djelovanje** klonidina nastaje preko alfa-adrenoceptora (adrenergičkih receptora) u produženoj moždini.

Klonidin smanjuje tonus simpatikusa, a povećava tonus parasimpatikusa, što se manifestuje **hipotenzijom i bradikardijom**.

### **INDIKACIJE:**

- **hipertenzija (samo u uslučajevima kada bolesnik slabo reaguje naostalu antihipertenzivnu terapiju ili ne podnosi ostale antihipertenzive).**

### **NEŽELJENA DEJSTVA:**

- **opstipacija,**
- **sušenje ustai**
- **bradikardija.**

Primjena klonidina se mora sprovoditi stalno i prema strogo utvrđenoj šemi.

Izostavljanje čak i jedne jedine doze može prouzrokovati **sindrom obustave**, koji se karakteriše **brzim povišenjem arterijskog krvnog pritiska, prenadraženošću, nemicom, nesanicom i glavoboljom**.

O ovim mogućnostima, bolesnika treba obavjestiti prije početka terapije.

### **KONTRANIDIKACIJE:**

- **depresija.**

## **\*ADRENERGIČKI BLOKATORI**

### **\*Adrenergički beta-blokatori**

Najpoznatiji adrenergički beta-blokatori su:

- **propranolol i**
- **metoprolol.**

Njihovo antihipertenzivno djelovanje odigrava se posredstvom **beta<sub>1</sub>-receptora**.

Svi beta-blokatori se dobro resorbuju iz digestivnog trakta, pa se u terapiji hipertenzije primjenjuju **oralno**.

#### **INDIKACIJE:**

- **srednje teški oblici hipertenzije.**

#### **NEŽELJENI EFEKTI:**

- najčešći neželjeni efekti beta-blokatora nastaju uslijed blokade beta-receptora **u srcu, bronhijama i jetri,**
- **bronhokonstrikcija,**
- **astma,**
- pri naglom prestanku terapije beta-blokatorima, moguć je **sindrom obustave**, koji se manifestuje **nervozom, tahikardijom, anginoznim tegobama, a može i infarktom.**

#### **KONTRAINDIKACIJE:**

- **insuficijencija srca,**
- **A-V blok,**
- **bronhijalna astma.**

## **\*Adrenergički alfa-blokatori**

Blokira adrenergičke alfa-receptore u **krvnim sudovima(arteriolama i venulama)**.

Najvažniji predstavnici:

- prazosin,
- terazosin i
- doksalazin.

### **INDIKACIJE:**

- svi oblici hipertenzije,
- moguća je kombinacija ovih lijekova sa drugim antihipertenzivima i diureticima.

### **NEŽELJENI EFEKTI:**

- „fenomen prve doze“ (hipotenzija, vrtoglavica, nauzeja ipovraćanje).

## **\*ANTIHIPERTENZIVNA VAZODILATATORI**

Antihipertenzivni vazodilatatori obuhvataju veću grupu lijekova, od kojih se neki primjenjuju oralno (**hidralazin i minokidil**), neki parenteralno (**natrijum-nitroprusid i diazoksid**), a neki na oba načina (**kalcijumski antagonisti**).

### **\*Hidralazin**

Hidralazin prouzrokuje **vazodilataciju i hipotenziju** direktnim dejstvom na **glatku muksulaturu krvnih sudova**.

### **INDIKACIJE:**

- srednje teški i teški oblik hipertenzije.

## **NEŽELJENI EFEKTI:**

- glavobolja,
- nauzeja,
- osjećajslabosti,
- palpitacije
- crvenilolica,
- poslije velikih dozaprouzrokuje stanje kojese ne razlikuje od reumatoidnog artritisai sistemskog lupusa,
- neuropatije (mogu se otkloniti piridoksinom).

## **\*Natrijum-nitroprusid**

Snažan je vazodilatator.

Sličan je **nitroglicerinu**.

## **INDIKACIJE:**

- hipertenzivne krize (liječe se sporom iv.infuzijom natrijum-nitroprusida).

## **NEŽELJENI EFEKTI:**

- najozbiljniji neželjeni efekti nastaju uslijed **nagomilavanja cijanida**, uslijed čega su mogući **metabolička acidoza, aritmije, prekomjerna hipotenzija, čak ismrt.**

## **\*Antagonisti kalcijuma**

Kalcijumski antagonisti šire periferne arteriole i snižavaju povišeni arterijski krvni pritisak.

Olabavljenje krvnih sudova nastaje zbog **inhibicije ulaska kalcijuma u glatkomšišnu ćeliju**.

Predstavnici su:

- verapamil i
- diltiazem.

## **NEŽELJENI EFEKTI:**

- crvenilolica,
- vrtoglavica,
- periferni edem,
- gastroezofagusni refluks,
- opstipacija (uzrokuje verapamil),
- bradikardija i SA zastoj srca – ovo se posebno često dešava poslije istovremene primjene beta-blokatora i kalcijumskih antagonistika.

## **KONTRAINDIKACIJE:**

- kod bolesnika sa već postojećim poremećajima SA ili AVčvora,
- kod bolesnika sa zastojnom srčanom insuficijencijom.

## **\*ANTAGONISTI ANGIOTENZINA**

2 grupe lijekova kojima se može antagonizovati dejstvo angiotenzina:

- inhibitori angiotenzin-konvertirajućeg enzima (ACE inhibitori)
- angiotenzin II-receptorni antagonisti.

**ACE inhibitori** zaustavljaju produkciju angiotenzina II, a **angiotenzin II-receptorni antagonisti** blokiraju dejstvo angiotenzina II na njegovim receptorima.

## **\*ACE inhibitori**

Najvažniji predstavnici su:

- kaptoprili
- enalapril.

**ACE inhibitori** sprječavaju pretvaranje **neaktivnog angiotenzina I** u visoko **aktivni angiotenzin II** i tim mehanizmom snižavaju povišeni arterijski krvni pritisak.

**ACE inhibitori** sprječavaju nastajanje jednog snažnog vazokonstriktora (**angiotenzin II**) i istovremeno zaustavljaju razgradnju jednog snažnog vazodilatatora (**bradikinin**).

Oba efekta su bitni faktori za **smanjivanje perifernog vaskularnog otpora**.

### \*Kaptopril

#### **INDIKACIJE:**

- esencijalna i renovaskularna hipertenzija,
- sistolna disfunkcija lijeve srčane komore,
- infarkt miokardai
- dijabetička nefropatija.

#### **NEŽELJENI EFEKTI:**

- akutna renalna insuficijencijai
- suvi kašalj.

ACE inhibitori prouzrokuju **porođajne defekte** ako se uzimaju za vrijeme graviditeta, posebno za vrijeme posljednjih 6 mjeseci.

Ovi defekti se najčešće manifestuju kao **deformacije kičmenog stuba i kao pojava otvora u međukomornoj pregradi srca**.

#### **KONTRAINDIKACIJE:**

- drugi i treći trimestar trudnoće (jer mogu prouzrokovati fetalnu hipotenziju, anuriju, insuficijenciju bubrega, ponekad sa malformacijama i smrću ploda).

Kaptopril može prouzrokovati **hiperkaliemiju** ako se primjeni zajedno sa diureticima koji štede kalijum, ili ako bolesnik nadoknađuje izgubljeni kalijum.

**Nesteroidni antiinflamatori lijekovi** smanjuju hipotenzivno djelovanje kaptoprila.

## **\*Angiotenzin II – receptorni antagonisti**

Snažno blokiraju vezivanje angiotenzina II i drugih agonista za angiotenzin II receptor.

Najvažniji predstavnik je **losartan**.

**Losartan** brzo i efikasno blokira presorno djelovanje angiotenzina II.

Prouzrokuju **hipotenziju** kako kod osoba sa **esencijalnim**, tako i sa **renovaskularnom hipertenzijom**.

### **INDIKACIJE:**

- **hipertenzija.**

### **NEŽELJENI EFEKTI:**

- **ekstremna hipotenzija,**
- **hiperkaliemija i gastrointestinalnetegobe.**

### **KONTRAINDIKACIJE:**

- **graviditet.**

## **DIURETICI**

**Diuretici** su skupina lijekova kojima se poboljšava izlučivanje mokraće iz organizma.

Povećana reasorpcija natrijuma u tubulima bubrega nastaje u bolestima kao što su:

- **ciroza jetre,**
- **oboljenje bubrega,**
- **toksemija u graviditetu.**

Terapija mora biti usmjeren na uzrok bolesti, ali se često mora pribjeći primjeni lijekova koji inhibišu reasorpciju natrijuma, tj. primjeni **DIURETIKA**.

Diuretici se primjenjuju primarno kod sledećih stanja:

- **akutni edemi (zbog zadržavanja vode),**
- **hronični edemi,**
- **zatajenje bubrega,**
- **zatajenje srca,**
- **hipertenzija.**

Diuretici se primjenjuju u slučajevima:

- **forsirane diureze** zbog eliminacije otrova kod trovanja,
- **diabetes insipidusa** (jer je tu prisutan hronični manjak aldosterona zbog čega ne dolazi do formiranja urina),
- **glaukoma** ( osmotski diuretik – procesom osmoze veže za sebe vodu i izlučuje putem bubrega).

Najznačajniji lijekovi u grupi diuretika su:

1. **TIAZIDI** (hidrochlorotiazid ipolitiazid),
2. **DIURETICI SA SNAŽNIM I BRZIM DJELOVANJEM** (diuretici Henleove petlje – furosemid, etakrinska kiselina ibumetanid),
3. **DIURETICI KOJI ŠTEDE KALIJUM** (spironolakton, triamteren i amilorid),
4. **OSMOTSKI DIURETICI** (manitol)
5. **INHIBITORI KARBO-ANHIDRAZE** (acetazolamid).

Po jačini dejstva svi diuretici se dijele u tri grupe:

1. **jake** ( furosemid, etakrinskakiselina),
2. **umjerene** ( tiazidi)
3. **slabe** (spironolakton, triamteren).

Jaki i umjereni diuretici, osim natrijuma, uzrokuju i gubitak kalijuma.  
Spironolakton i triamteren štede kalijum.

## \***TIAZIDI**

Tiazidni diuretici su derivati sulfonamida, pa ih nazivamo i sulfonamidskim diureticima.

Najvažniji predstavnici su:

- hidrohlorotiazidi
- politiazid.


Ovi lijekovi **smanjuju izlučivanje kalcijuma, ali pojačavaju izlučivanje kalijuma**, čiji se gubitak ispoljava **slabošću skeletnih mišića i poremećajem srčanog rada**.

Bolesniku se u toku upotrebe tiazida mora nadoknaditi **kalijum** unošenjem hrane bogate kalijumom (**paradajz, banana**) ili i.v. primjenom **0,3% otopine kalijum-hlorida u 5%-tnoj glukozi**.

Tiazidi se primjenjuju oralno.

Najčešće se koristi hidrohlorotiazid u dozi od 25mg.

Mjesto djelovanja tiazidnih diuretika su u distalnoj tubuli.



## **INDIKACIJE:**

1. **edemi** (uzrok je dekompenzacija (zatajenje) srca i cirozajetre),
2. **hipertenzija** (mekanizam antihipertenzivnog djelovanja tiazida uključuje povećano izlučivanje natrijuma, smanjenje ekstracelularne tečnosti i volumena plazme, te smanjenje perifernog vaskularnog otpora),
3. **diabetes insipidusa** (tiazidi smanjuju količinu izlučene mokraće, pase uspješno koriste u liječenju ovogoboljenja).

## **KONTRAINDIKACIJE:**

1. **giht.**

## **NEŽELJEN EFEKTI:**

1. **hipokaliemija,**
2. **povećanje koncentracije holesterola i triglicerida uplazmi,**
3. **hiperuricemija** (povišenje koncentracije mokraćne kiseline u krvi)i
4. **pogoršanje postojećeg šećernog dijabetesa i hiperglikemija.**

## **\*DIURETICI HENLEOVE PETLJE**

Ovi diuretici imaju veću efikasnost od tiazida u smanjivanju reasorpcije natrijuma, uzrokujući na taj način **brz i snažan diuretički efekat**.

Primjenjuju se **oralno i parenteralno**.

Predstavnici su:

- **furosemid,**
- **bumetanid i**
- **etakrinskakiselina.**

## **FUROSEMID (Lasix\*)**

Za furosemid je karakteristično da njegovo dejstvo brzo nastupa, ali kratko traje. Poslije oralnog uzimanja 40mg furosemida diuretički efekat dostiže maksimum već poslije 1-2h i traje oko 6h.

Poslije i.v. davanja dejstvo nastupa brže.

Furosemid u **proksimalnim i distalnim** tubulama blokira **aktivni transport hlorja**, što za posljedicu ima **smanjenju reasorpciju natrijuma sa povećanom diurezom**.

### **INDIKACIJE:**

- edempluća,
- otoci uslijed dekompenzacijesrca,
- ciroza jetre,
- teški slučajevi dekompenzacije srca kada ostali diuretici nepomažu.

### **KONTRAINDIKACIJE:**

- renalna insuficijencija saanurijom,
- preosjetljivost na sulfite.

### **NEŽELJENI EFEKTI:**

- |                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| - hipotenzija,      | -dermatitis,                          |
| - hipeglikemija,    | - parestezije(trnci),                 |
| - hiperurikemija,   | -anoreksija,                          |
| - hipokaliemija,    | -dijareja,                            |
| - hipomagneziemija, | - trombocitopenija i prolaznagluvoća. |

## **BUMETANID (Yurinex\*)**

Po svojim farmakološkim karakteristikama sličan je furosemidu. Dejstvo nastupa brzo, ali kratko traje.

Najčešće se primjenjuje oralno u dozi od 1mg, a ako se zahtjeva veći efekat, primjenjuje se parenteralno.

#### **INDIKACIJE:**

- akutni edempluća,
- kardijalni i bubrežniedemi,
- ciroza jetre i
- retencija tečnosti izazvana nekim lijekovima.

#### **KONTRAINDIKACIJE:**

- alergija nabumetanid,
- anurija,
- hepatična koma.

#### **NEŽELJENA DEJSTVA:**

- hipohloremija,
- hipokaliemija.

### **ETAKRINSKA KISELINA**

Djeluje brzo i snažno, uzrokujući ponekad značajan gubitak kalijuma.

Daje se oralno i i.v., u dozi do 50mg.

#### **INDIKACIJE:**

- kardijalni edem,
- hipertenzija.

#### **NEŽELJENA DEJSTVA:**

- vaskularnikolaps,
- gubitak kalijumai
- prolaznagluvoća.

## **\*DIURETICI KOJI ŠTEDE KALIJUM**

Predstavnici su:

- spironolakton,
- triamteren i
- amilorid.

Zajednička karakteristika ovih diuretika je ta što povećavaju **diurezu**.

Spironolakton je **antagonist aldosterona** (hormona kore nadbubrežne žljezde). Prekomjerno lučenje **aldosterona** manifestuje se **zadržavanjem natrijuma u organizmu i pojavom edema**.

### **SPIRONOLAKTON (Aldacton\*)**

Hemijski je srođan aldosteronu, blokira dejstvo aldosterona u bubrežima.

Zato se pojačano izlučuju natrijam, hlor i voda, a time se smanjuje otok. Pri tome ne postoji pojačano izlučivanje kalijuma.

#### **INDIKACIJE:**

- edemi (nastali uslijed ciroze jetre i nefoze(karakretiše ju proteinurija, hipoproteinemija,hipoalbuminurija)),
- srčana insuficijencija.

#### **KONTRAINDIKACIJE:**

- anurija,
- smanjenje ekskretorne bubrežne funkcije,
- bubrežna insuficijencija,
- preosjetljivost na lijek,
- hiperkaliemija.

#### **NEŽELJENI EFEKAT:**

- hiperkaliemija.

## **TRIAMTEREN I AMILORID**

Imaju ista dejstva kao spironolakton.

Oni svoje djelovanje ispoljavaju direktno na distalnim tubulima.

Koriste se u kombinaciji sa hidrochlorotiazidom.

### **INDIKACIJE:**

- koriste se za sprječavanj hiperkaliemije u kombinacijisa hidrochlorotiazidom u liječenju esencijalne hipertenzije,
- edem.

## **\*OSMOTSKI DIURETICI**

Oni djeluju tako što za sebe vodu i izlučuje putem bubrega.

Najpoznatiji predstavnik je **manitol**.

## **MANITOL**

Primjenjuje se i.v., a mehanizam djelovanja mu je osmotsko zadržavanje vode u tubularnoj tekućini.

### **INDIKACIJE:**

- forsirana diureza u stanjima akotnog trovanja,
- prijetnja akutnog zatajivanja bubrega,
- glaukom,
- povišen intrakranijalni pritisak,
- sprječavanje anurije poslije hemolitičke reakcije, velikih trauma, krvarenja i hirurških zahvata.

## **\*INHIBITORI KARBO – ANHIDRAZE**

Enzim karbo-anhidraza važan je za reasorpciju bikarbonata u bubrežima.

Lijekovi koji inhibišu ovaj enzim istovremeno pojačavaju izlučivanje bikarbonata i djeluju duretički.

Najvažniji predstavnik je **acetazolamid**.

#### **INDIKACIJE:**

- glaukom,
- povećavana sekrecija očnevodice.

#### **AKUTNA VISINSKA BOLEST**

Pri brzom penjanju na visine iznad 3 000m javljaju se **slabost, vrtoglavica, nesanica, glavobolja i nauzeja**.

Ovi simptomi su blagi i isčezavaju 2-3 dana, a rijetko se razvijaju do akutnog edema pluća i akutnog edema mozga.

Primjenom acetazolamida smanjuje se formiranje likvora i postiže se pH u njemu.

Pararelno sa tim isčezavaju svi simptomi visinske bolesti.

Profilaktička zaštita postiže se primjenom acetazolamida na 24h prije početka penjanja na planinu.

## **KORONARNI DILATATORI**

U terapiji **angine pectoris** koriste se:

- **organski nitrati initriti,**
- **beta-blokatorii**
- **blokatori kalcijumovih kanala.**

Svi ovi lijekovi se koriste da se otkloni jedan simptom – **bol iza grudne kosti.**

### **\*Organski nitrati**

Predstavnici su:

- **nitroglycerin,**
- **izosorbid –dinitrat,**
- **izosorbid –mononitrat.**

### **Mehanizam dejstva:**

- nitroglycerin i ostali organski nitrati uzrokuju vazodilataciju svih krvnih sudova uključujući i koronarne arterije tako što uzrokuju oslobođanje azotnog-oksida iz endotela krvnih sudova koji ima vazodilatatornodejstvo,
- nitroglycerin nema direktno dejstvo na kontraktilnost i frekvencu srca, ali zbog moguće hipotenzije je moguća refleksnatahikardija.

### **INDIKACIJE nitroglicerina:**

- **jedina indikacija je angina pectoris.**

Nitroglycerin se primjenjuje **sublingvalno** u obliku lingvaleda u dozi od **0,5mg**.

Dejstvo nitroglicerina nastupa **brzo** ali traje oko **30-60 min.**

### **NEŽELJENI EFEKTI:**

- **hipotenzija,**
- **tahikardija,**
- **glavobolja.**

Pri produženom kontinuiranom davanju nitroglycerina i drugih organskih nitrata razvija se **tolerancija.**

Slabljenje efekta zahtjeva povećanje doza da bi se poslije izvjesnog vremena razvila absolutna tolerancija u kojoj čak ni velike doze ne mogu uzrokovati značajne efekte.

Zato je neophodno uvesti **pauzu** u terapiji organskim nitratima.

### **\*Organski nitriti (natrijum-nitrit i amil-nitrit)**

Su vazodilatatori koji su se nekada koristili u terapiji **angine pectoris**, ali se danas koriste kod **akutnog trovanja cijanidima** radi namjernog izazivanja methemoglobinemije.

Nitriti pretvaraju **hemoglobin** u **methemoglobin** koji gubi sposobnost prenosa kiseonika, pa nastaje **hipoksija**.

U toku trovanja cijanidima oni djeluju toksično.

Primjenom nitrita nastaje **methemoglobin** za koji se vezuje **cijanid** pri čemu nastaje **cijanomethemoglobin**, pri čemu se ponovo oslobađa **cijanid** koji se pomoću **natrijum-tiosulfata** pretvara u **tiocijanid** koji se izlučuje urinom.

Zamjene za nitroglicerin:

- **dipirimidol** (pojačava cirkulaciju kroz koronarne arterije, a da pri tom neutiče na srce, izazivanjem opšte dilatacije uzrokuje **fenomen koronarnekrađe**),
- **molsidomin** ( prema njemu se ne stvara tolerancija i ne uzrokuje aktivaciju simpatikusa i refleksnutih kardiju).

### **\*Beta-blokatori**

Glavni predstavnik je **propranolol**.

Blokiranjem beta<sub>1</sub>-receptora u srcu **smanjuje frekvencu srca i kontraktilnost miokarda** i tako omogućava racionalnije iskorišćavanje kiseonika.

Beta-blokatori se primjenjuju profilaktički kako bi se smanjila učestalost napada **angine pectoris**.

Zato se beta-blokatori primjenjuju **oralno** u toku dužeg vremenskog perioda.

### **\*AntagonistiCa**

Blokiraju kalcijumske kanale i ulazak Ca u ćelije miokarda i smanjuje kontraktilnost miokarda, čime smanjuje potrošnju kiseonika u srcu.

Predstavnici su:

- **verapamil,**
- **nifedipin,**
- **diltiazem.**

### **NEŽELJENI EFEKTI:**

- **hipotenzija,**
- **glavobolja,**
- **crvenilolica,**
- **depresija kontraktilnosti miokarda.**

## **ANTiaritmijski lijeekovi**

Lijekovi koji se koriste u terapiji poremećaja srčanog ritma.

Dijele se u 4 grupe:

- **beta-blokatori (propranolol),**
- **blokatori kalcijumskih kanala (verapamil),**
- **stabilizatori ćelijske membrane (hinidin, prokain-amid, fenitoin, lidokain),**
- **lijekovi koji produžuju akcioni potencijal (bretilium).**

### **\*Beta-blokatori**

Otklanjaju poremećaj srčanog ritma koje nastaje zbog povećane aktivnosti kateholamina (adrenalina i noradrenalina) na miokard.

### **\*Propranolol**

Smanjuje frekvencu srca i otklanja poremećaj srčanog ritma, naročito one koje su nastali zbog dejstva **adrenalina**.

Velike doze propranolola uzrokuju izraženu bradikardiju koja se otklanja **atropinom**.

### **\*Sotalol**

Sotalol je **neselektivni beta-blokator**.

#### **INDIKACIJE:**

- supraventrikularnei
- ventrikularnearitmije.

Velike doze sotalola mogu prekomjerno produžiti **repolarizaciju srčanog mišića** što može dovesti do **nove i smrtonosne aritmije**.

### **\*Blokatori kalcijumskih kanala**

Predstavnik je **verapamil (\*Izoptin)**.

Blokira kalcijumske kanale u ćelijskoj membrani i tako sprječava ulazak Ca u ćelije miokarda, što produžava fazu refraktarnosti u AV čvoru, smanjuje frekvencu srca i snagu kontrakcije i širi koronarne krvne sudove.

#### **INDIKACIJE:**

- PSVT (paroksizmalna supraventrikularna tahikardija).

#### **KONTRAINDIKACIJE:**

- insuficijencijamiokarda,
- hipotenzija,
- kardiogeni šok.

### **NEŽELJENI EFEKTI:**

- hipotenzija,
- depresija radasrca.

### **\*Lijekovi koji produžavaju akcioni potencijal**

Predstavnik je **bretilium**.

On je blokator **adrenergičkih neurona**.

Nagomilava se u **simpatičkim ganglionima** i tako blokira oslobođanje **noradrenalina**.

### **INDIKACIJE:**

- ventrikularna fibrilacija (otporna na lidokain i kardioverzin) – daje se u viduiv.infuzije.

### **NEŽELJENI EFEKTI:**

- snažna hipotenzija.

### **\*Stabilizatori ćelijske membrane**

Predstavnici: **hinidin, prokain-amid, fenitoin, lidokain**.

### **\*Hinidin**

### **INDIKACIJE:**

- pretkomorna ekstrasistola(SVES),
- fibrilacijaatrija.

### **KONTRAINDIKACIJA:**

- AVblok.

### **NEŽELJENI EFEKTI:**

- idiosinkrazija (alergijskareakcija),
- trombocitopenija,
- hinidinsko pijanstvo (zujanje u ušima, vrtoglavica,ošamućenost).

Antiaritmisko djelovanje hinidina je jače pri **hiperkaliemiji**, a slabije u **hipokaliemiji**.

### **\*Prokain-amid**

Je lokalni anestetik i antiaritmik.

### **INDIKACIJE:**

- ventrikularna tahikardijai
- ventrikularna ekstrasistola.

### **NEŽELJENI EFEKTI:**

- nauzeja,
- ospa pokoži,
- medikamentna groznica,
- agranulocitoza.

### **\*Fenitoin**

Je antiepileptik i antiaritmik.

### **INDIKACIJE:**

- ventrikularna tahikardija,
- ventrikularna ekstrasistola,
- digitalneartimije.

### **\*Lidokain**

Je lokalni anestetik i antiaritmik.

Sprječava poremećaj srčanog ritma , posebno onih koji su nastali u toku **AIM**.

Daje se u obliku spore **iv.infuzije**.

Zbog njegovog nadražajnog dejstva na CNS, u toku infekcije mogu da se javi konvulzije koje se suzbijaju iv.davanjem **barbiturata**.

## **KARDIOTONIČKI GLIKOZIDI**

Insuficijencija srca je stanje u kome oslabljeni srčani mišić nije u stanju da zadovolji potrebe cijelog organizma za kiseonikom.

Lijekovi koji se koriste u terapiji hronične srčane insuficijencije su:

- diuretici (**Henleove petlje, tiazidi, diuretici koji štede kalijum**),
- ACE inhibitori(**beta-blokatori**),
- **kardiotonički glikozidi**.

### **\*Kardiotonički glikozidi**

Predstavnik je **digoksin (\*Lanicor)**.

Digoksin ima pozitivni inotropni efekat tj.pojačava kontrakciju srčanog mišića, tako što inhibiše Na-K pumpu na površini ćelijske membrane i na taj način povećava koncentraciju Ca u ćelijama miokarda.

Ima veliku razliku u **biološkoj raspoloživosti lijeka**, odnosno biološka iskoristljivost je **40-90%**.

Usljed smanjene biološke raspoloživosti lijeka može da izostane terapijski efekat, a zbog povećane biološke raspoloživosti mogu da nastanu toksični neželjeni efekti.

**Hiperkalciemije i hipokaliemije** potenciraju neželjene toksične efekte digoksina, odnosno uzrokuju **aritmije**.

Farmakološka dejstva:

- povećava snagu srčane kontrakcije,
- usporava provođenje nadražaja sa pretkomora na komore što se na EKG očitava kao produženje PQ intervala ili kao AV blok i na taj način smanjuju frekvencu srca,

Velike doze digoksina mogu uzrokovati nastajanje komplettnog AV bloka u kome komore samo povremeno reaguju na impulse iz pretkomora.

- produžavaju period zadržavanja impulsa u AV čvoru,
- skraćuju akcioni potencijal.

Najvažnija farmakološka dejstva digoksina:

- povećavaju snagu srčane kontrakcije
- smanjuju frekvencu srca.

#### **INDIKACIJE:**

- srčana insuficijencija sa fibrilacijomatrija,
- fibrilacija atrija.

#### **KONTRAINDIKACIJE:**

- aritmije,
- ventrikularna tahikardija,
- svjež infarkt miokarda,
- akutna srčana insuficijencija,
- prethodna digitalizacija,
- WPW sindrom,
- hipokaliemija.

## **NEŽELJENI EFEKTI:**

### **1. kardijalni znacitoksičnosti**

- poremećaj srčanog ritma (sinusna bradikardija, razni stepeni AV bloka, ventrikularne ekstrasistole po tipu bigeminije i trigeminije, ventrikularna fibrilacija i ventrikularnatahikardija),

### **2. ekstrakardijalni znacitoksičnosti**

- nauzeja,
- povraćanje,
- bolovi ustomaku,
- dijareja,
- poremećaj vida (pojava bijelog ili žutog haloa okopredmeta),
- pospanost,
- glavobolja,
- toksičnepsihozе.

## **LIJEKOVI KOJI SE KORISTE U TERAPIJI PEPTIČKOG ULKUSA**

To su: - **antacidi**,

- gastrični antisekretornilijekovi,
- lijekovi koji štite sluznicu želuca –**MUKOPROTEKTIVNI**.

### **\*Antacidi**

Su slabe baze koje poslije oralnog unošenja neutrališu izlučeni HCl u želucu i na taj način odstranjuju ili smanjuju bol u želucu.

Najvažniji predstavnici su:

- **kalcijum-karbonat(CaCO<sub>3</sub>)**,
- **magnezijum-oksid(MgO)**,
- **magnezijum-karbonat(Mg<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>)**,
- **aluminijum-hidroksid(Al(OH)<sub>3</sub>)**.

## **NEŽELJENI EFEKTI:**

- magnezijumove soli uzrokuju dijareju,
- aluminijum hidroksid –opstipaciju.

## **\*GASL**

To su: - **inhibitori protonske pumpe (omeprazol (controloc), panteprazol),**

- **H<sub>2</sub> antihistaminici (ranital (ranitidin) icinetidin),**
- **antimuskarinski lijekovi(pirenzepin),**
- **oktreotid.**

## **\*IPP**

Mehanizam: blokiraju Na-K pumpu na nivou parietalne ćelije želuca i tako sprječavaju lučenje HCl.

## **\*H<sub>2</sub> antihistaminici**

Blokiraju H<sub>2</sub> receptore u želucu.

## **\*Antimuskarinski lijekovi**

Blokira M<sub>1</sub> receptore u želucu i tako sprječava lučenje HCl.

## **\*MUKOPROTEKTIVI**

**Sukralfat** je kompleksna supstanca koja se u kiseloj sredini polimerizuje i stvara vrlo ljepljiv i gusti žuto-bijeli **gel**.

Snažno prijanja uz epitelne ćelije i uz osnovu samog ulkusa.

Na taj način površina ulkusa ostaje zaštićena do 6h poslije uzimanja lijeka.

## **INDIKACIJE:**

- **gastični i**
- **duodenalni ulkus.**

## **NEŽELJENI EFEKTI:**

- opstipacija,
- suvoća usta.

Sukralfat za svoje dejstvo zahtijeva kiseli pH (ispod 4) tako da ga ne treba uzimati sa antacidima, sa H<sub>2</sub> antihistaminicima i inhibitorima protonske pumpe.

### **\*Eradikacija helicobacter pylori**

**Trojna terapija (1 inhibitor protonske pumpe + 2 antibiotika).**

Npr. **omeprazol + amoxicilin + metronidazol,**

**Omeprazol + amoxicilin + klaritromicin.**

## **PROKINETICI**

Su lijekovi koji popravljaju hipomotilitet želuca i pomažu njegovo pražnjenje i to kako tečnih tako i čvrstih sastojaka hrane.

Simptomi hipomitiliteta su:

- osjećaj punoćeželuca,
- nauzeja,
- povraćanje,
- gorušica.

Predstavnici su: - **metoklopramid (klometol) (\*Reglan).**

Klometol **smanjuje relaksaciju** gornjeg dijela želuca ali **pojačava kontrakciju** u antralnom dijelu želuca.

**Piloris i duodenum** su relaksirani dok je **tonus esophagialnog sginktera** pojačan.

Kombinacija ovih efekata ubrzava pražnjenje želuca i smanjuje refleks u esophagus.

### **INDIKACIJE:**

- usporeno pražnjenje želuca,
- dijabetička gastro-pareza,
- gastro-esophagialni refluks,
- nauzeja,
- povraćanje,
- u rendgenologiji koristi se za otklanjanje spazma pilorusaprilikom pregleda želuca.

### **NEŽELJENI EFEKTI:**

- umor,
- pospanost,
- glavobolja,
- urtikarija,
- poslije duže upotrebe terapije nastaje ekstrapiramidalnisindrom.

### **KONTRAINDIKACIJE:**

- krvarenje u digestivnom sistemu,
- feohromocitom (tumor srži nadbubrežnežljezde),
- epilepsija.

## **DIGESTIVI**

Su lijekovi koji pomažu proces varenja hrane u GIT-u.

Predstavnici su: - **HCl**,

- enzimi želuca ipankreasa,
- žučne kiseline.

Jedina indikacija za davanje HCl-a je **gastrična ahlorhidrija**.

## **LAKSANTNILIJEKOVI**

Su lijekovi koji ubrzavaju peristaltiku crijeva i olakšavaju pražnjenje crijeva.

Djeluju na jedan od načina:

- **draženjem sluznice crijeva – nadražajnilaksativi,**
- **povećanjem zapreminе crjevnogsadržaja – laksativi koji djeluju zapreminom,**
- **omekšavanjem stolice – laksativi omekšivačistolice.**

### **\*Nadražajni laksativi**

Ovi lijekovi nadražuju aerbahov plexus u zidu crijeva i tako ubrzavaju peristaltiku crijeva.

Predstavnik : - **ricinusovo ulje.**

### **INDIKACIJE:**

- stanja gdje je potrebno potpuno pražnjenje crijeva (trovanje hranom i lijekovima, preoperativna pripremabolesnika).

### **NEŽELJENI EFEKTI:**

- grčevi u crijevima.

### **\*Laksativi koji djeluju zapreminom**

Predstavnici: - **biljna vlakna u ishrani.**

Najpoznatiji izvori biljnih vlakana su **makinje, žitarice, voće i povrće.**

Što je više biljnih vlakana u ishrani veće je rastezanje crijeva pa je i peristaltika crijeva veća.

Biljna vlakna upijaju vodu i povećavaju zapreminu crjevnog sadržaja.

**INDIKACIJE:**

- opstipacija,
- divertikulitis,
- hemoroidi,
- iritabilni kolon,
- diabetes mellitus jer biljna vlakna smanjuju resorpciju glukoze iz hrane.

**KONTRAINDIKACIJE:**

- opstrukcija u crijevima,
- akutni abdomen,
- stenozecrijeva,
- ulceracijecrijeva,
- fibrozecrijeva.

**\*Laksativi omekšivači stolice**

Ne pojačavaju peristaltiku crijeva već se samo mješaju sa crjevnim sadržajem, prouzrokujući na taj način omekšavanje stolice i olakšavanje defekacije.

Glavni predstavnik: - **tečni parafin**.

**INDIKACIJE:**

- hronična opstipacija,
- hemoroidi.

**NEŽELJENI EFEKTI:**

- inkontinencijastolice.

## **ANTIBIOTICI**

Su produkti mikroorganizama koji u malim koncentracijama sprječavaju rast drugih mikroorganizama (bakteriostatsko djelovanje) ili ih ubijaju (baktericidno djelovanje).

Idealan antimikrobni lijek trebao bi da djeluje samo na uzročnike infekcije, a da pritom ne djeluje na ćelije bolesnikovog organizma i da ne uzrokuju toksične neželjene efekte.

### **\*Penicilin**

Podjela: 1. **benzil-penicilin i srodni penicilini**

- a) za oralnu primjenu: **penicilin V,**
- b) za parenteralnu primjenu: **penicilinG,**
- c) depo penicilini: **prokain – benzil penicilin i benzatin – benzil penicilin,**

2. **penicilini otporni prema penicilinazi:**

- **okzacilin,**
- **cloxacili,**

3. **penicilini proširenog sprektradejstva:**

- **ampicilin,**
- **amoksicilin,**

4. **penicilini protiv pseudomonasa.**

1. **benzil – penicilini i srodni penicilini** su kiseline slabo rastvorljive uvodi.

**Mehanizam dejstva:** sprječavaju sintezu ćelijskog zida i ima baktericidno dejstvo koje brzo nastupa i ono je jače ukoliko se bakterija intenzivnije dijeli.

Antibakterijski spektar:

- **Gram – pozitivne bakterije**
  - streptokoke,
  - pneumokoke,
  - clostidiae,
  - bacil antraksa,
- **Gram – negativne bakterije**
  - meningokok,
  - gonokok,
  - spirohete (*treponemapallidum*).

Terapijska primjena:

- 1) druge infekcije izazvane gram – pozitivnim bakterijama:
  - **pneumonia,**
  - **empijem,**
  - **tonsilitis,**
  - **otitis,**
  - **erizipel,**
- 2) infekcije izazvane gram – negativnim bakterijama (**gonoreja i meningitis**),
- 3) antraks,
- 4) sifilis.

#### **NEŽELJENA DEJSTVA:**

- alergijske reakcije (najteže su **anafilaktički šok i Kvinkeov edem**).

#### **TERAPIJA ANAFILAKTIČKOG ŠOKA:**

- **ADRENALIN,**
- **ANTIHISTAMINIK,**
- **KORTIKOSTEROIDI,**
- **AMINOFILIN (ako dominirabronhospazam).**

## **2. penicilini proširenogspektra**

Predstavnici su:

- ampicilin i
- amoksicilin.

Indikacije za ampicilin:

- mješovite infekcije respiratornog, digestivnog i urinarnogsistema,
- za isključivanje kliconoštva kod tifusa i paratifusa.

### **NEŽELJENI EFEKTI:**

- pojava ospe pokoži.

## **3. penicilini protivpseudomonasa**

Predstavnici: - piperacilin,  
- mezlocilin.

## **AMINOGLIKOZIDNI ANTIBIOTICI**

Najvažniji predstavnici su:

- streptomycin,
- gentamicin,
- tobramycin,
- sisomicini
- amikacin.

Spektar antimikrobnog dejstva aminoglikozida zahvata prvenstveno **gram – negativne bakterije** uključujući i **mycobacterium tuberculosis**.

Kao što penicilini čine osnovu terapije infekcija uzrokovanih **gram – pozitivnim bakterijama**, tako aminoglikozidi čine osnovu terapije infekcija izazvanih **gram – negativnim bakterijama**.

**Mehanizam dejstva:** aminoglikozidi su baktericidni lijekovi koji inhibišu sintezu proteina u bakterijama.

#### **\*Streptomycin**

Daje se parenteralno, jer ima malu resorpciju u digestivnom traktu.

Najvažnija indikacija je **tuberkuloza**, najčešće sa **antituberkuloticima**.

Ostale indikacije:

- bruceloza,
- kuga,
- maleus,
- tularemija.

#### **NEŽELJENI EFEKTI:**

- poremećaj ravnoteže –ataksije,
- oštećenjesluha,
- oštećenjebubrega,
- alergijskereakcije.

#### **Gentamicin**

Daje se parenteralno ili u obliku **masti i solucija**.

**INDIKACIJE:** - infekcija mokraćnih i žučnih puteva izazvane pseudomonasom i  
- druge gram-negativne bakterije koje su otporne nadruge antibiotike.

#### **NEŽELJENI EFEKTI:**

- oštećenje bubrega i sluha.

## Osnovni pojmovi u farmaceutskoj praksi

1. ABORTIV - sredstvo za izazivanje pobjeđujuća
2. ACIDA - snižava pH vrijednost želudčnog soka
3. ADSORBENS - stvar koja ~~se~~ na površ. veže dr. tvari
4. ANALGETIK - protiv bolova
5. ADSTRIGENS - lijek koji stvara ranu ili ulku
6. AFRODISIJAČ - pogodava polni rođen
7. ANEБICID - uništava amebu
8. ANABOLIK - povećava mišićnu masu
9. ANA-AFRODISIJAČ - smanjuje polni rođen
10. ANESTETIK - izaziva anesteziju
11. ANGIOPROTEKTIN - stvar koja štiti krvne zile
12. ANSIOLETIK - lijek protiv neuroze
13. ANTIPRETIK - snižava tjelesnu temperaturu (paracetamol)
14. ANTIPROTOZOIK - protiv protazoa
15. ANTIREUMATIK - protiv reume
16. ANTISEPTIK - uništava bakterije
17. BALTERIOSTATIK - zaustavlja rast i razvoj bakterija
18. BALKERICID - uništava potpuno bakterije
19. ANTISLABIENS - protiv suge
20. ANTISCLEROTIK - u terapiji arterioskleroze
21. ANTITUBERKOLOTIK - u terapiji tuberkuloze
22. BRONHODILATATOR - širi bronhijalne puteve
23. CITO STATIK - lijek u terapiji malignih oboljenja
24. DERMATIK - kožne bolesti
25. DIGESTIV - lijek koji pospješuje probavu

26. DIURETIC - lijek za izmisljavanje	53.
27. DERMATOPATIČNIK - omstavljanje kože na koži	54.
28. DIAGNOSTIK - lijek koji pomaga u osnovi neke dijagnoze	55.
29. ELEKTROKARDIOGRAM - za dijagnozu	56.
30. EMETIK - izaziva povratnicu	57.
31. ESTROGEN - ženski polni hormon	58.
32. FUNGISTATIK - zaustavlja rast glijinica	59.
33. HEMOLITIK - posjepšuje krv i krv organizam	60.
34. HEMOSTATIK - <del>spavaju</del> , zaustavljanje krvarenja	61.
35. PSIHOSTIMULANS - stimulira pričinu oključnosti	62.
36. SEDATIV - sredstvo za smirivanje	63.
37. SPAZMOLITIK - lijek protiv grčega vaginalnog mišića	64.
38. STOMATOLOGIK - svaki lijek koji se koristi kod bol zuba	65.
39. TIREOSTATIK - lijek za liječenje hiperaktivnosti (pojačan rad štitne žlijezde)	66.
40. UROANTIK - za dezinfekciju moličnih putova	67.
41. UTEROTONIK - pojačava kontraktu uterusa, maternice	68.
42. VASODILATATOR - širi krvne sudove	69.
43. VASOCONSTRICTOR - sužava krvne sudove	70.
44. VIRUSTATIK - zaustavlja rast i razvoj virusa	71.
45. ANORESIS - lijek koji snižava osjećaj gladi	72.
46. ANTACID - poloviči ph želuc. soka	73.
47. ANTIHELMINTIK - protiv crvenih parazita	74.
48. ANTIALLERGIK - protiv alergije	75.
49. ANTIALKOHOLIK - za liječenje alkoholizma	76.
50. ANTIANEMIK - protiv anemije	77.
51. ANTIARRHYTHMİK - lijek protiv striznje	78.
52. ANTIHESMATIK - lijek protiv osteze	79.

53. ANTIBIOTIK - potpuno ukinulo djelovanje bolesti.
54. ANTI DIABETIK - lijek u terapiji šećerne bolesti.
55. ANTI DIURATIK - protiv prolija
56. ANTIDOT - protivobitov
57. ANTIEMETIK - protiv paroxijske
58. ANTI EPILEPTIK - u terapiji epilepsije
59. ANTI FLOGISTIK - za liječenje upala
60. ANTIHIPERTENZIN - za smanjivanje krvnog pritiska
61. ANTIHYPERTENZIV - za povećanje tlaka
62. ANTIHISTAMNIK - sasibija acetal histamino koji uzrokuju akeligije
63. ANTI COAGULANS - sprečava zgrušavanje krvi
64. ANTIMIGRAZIR - protiv molaža
65. ANTIMIGRENIK - protiv migrene - jaka glavobolja
66. ANTIMICOTIK - ICI FUNGICID - protiv glijivih organizama
67. ANTITUSIK - lijek protiv kašla
68. HEPATOPROTEKTIV - zaštitu jetre
69. HIPOLIPEMIK - smanjuje masnoću u krvi
70. IRITANS - uzrokuju iritaciju kože
71. CARDIOTONIK - jača srčani mišić
72. LARMNATIV - pospješuje izlazak gasova iz očiju
73. CAUSTIK - tvor koja razora tkivo
74. KONTRACEPTIV - sprečava začeće
75. KORIGENS - popravlja miris i otus
76. KORTIKOSTEROID - hormon koce rođen životinje
77. LALSATIV - omogućava prežeganje crvaja
78. LOCALNI ANESTETIK - lijek koji djeluje na mjesto primjene
79. MUDRIJATIK - lijek koji briše zjenice

26. D, 80. MIRECALGANS - opušča mišic'
27. D, 81. NASANTIREUMATIK - nesteroidni antireumatik
28. D, 82. NUTRIENT - hranjiva, živar
29. E,
30. E,
31. E,
32. F,
33. H,
34. H,
35. I,
36. S,
37. S,
38. S,
39. T,
40. U,
41. L,
42. I,
43. I,
44. L,
45. I,
46. I,
47. I,
48. I,